





CRNA GORA
NOTAR
ALEKSANDRA KRIVOKAPIĆ KUHAR
HERCEG NOVI
UL. NJEGOŠEVA BR. 16



UZZ 1311/2023

Dana 10.10.2023. godine /desetog oktobra dvije hiljade dvadeset treće/ u 14:00 h /četnaest časova/, ovaj notar je, po zahtjevu stranaka, sačinila u formi notarskog zapisa „Ugovor o prodaji nepokretnosti”, u izradi kojeg su prisustvovala sledeća lica:-----

1.Prodavac ad1-----

Šuberić (Ante) Cvjetana, državljanka Crne Gore, na adresi: [REDACTED]
[REDACTED] rođena [REDACTED] godine, JMB [REDACTED] lična karta broj [REDACTED] izdata od MUP-a Crne Gore, PJ Herceg Novi, dana [REDACTED] godine, sa rokom važenja do [REDACTED] godine, koju u ovom pravnom poslu po osnovu punomoćja sačinjenog kod ovog notara pod brojem UZZ 1309-2023 od 10.10.2023. godine /desetog oktobra dvije hiljade dvadeset treće/ zastupa punomoćnik Kuburović Jelena, državljanka Crne Gore, na adresi: [REDACTED]
[REDACTED] rođena [REDACTED] godine, [REDACTED] čiji sam identitet na osnovu lične karte broj [REDACTED] izdate od PJ Herceg Novi, dana [REDACTED] godine sa rokom važenja do [REDACTED] godine.-----

2.Prodavac ad2-----

Šuberić /Mirko/ Gojko, državljanin R Srbije, na adresi: [REDACTED]
[REDACTED] bračno stanje: [REDACTED] rođen [REDACTED] godine, JMB [REDACTED] čiji sam identitet utvrdila na osnovu lične karte broj [REDACTED] izdate od PS Vračar, [REDACTED] godine, sa rokom važenja do [REDACTED] godine.-----

3.Kupac -----

Opština Herceg Novi, na adresi: Trg Maršala Tita 2, koju po osnovu punomoćja sačinjenog kod ovog notara UZZ 516/2017 i specijalnog punomoćja broj 01-1-018-282/23-2 od 09.10.2023. godine /devetog oktobra dvije hiljade dvadeset treće/, zastupa punomoćnica Mirić /Savo/ Svetlana, državljanka Crne Gore, na adresi: ul. [REDACTED]
[REDACTED] rođena [REDACTED] godine, JMB [REDACTED] čiji sam identitet utvrdila na osnovu ličnu kartu broj [REDACTED] izdatu od PJ Herceg Novi, [REDACTED] godine, sa rokom važenja do [REDACTED]

godine.-----

U daljem tekstu prisutni će biti nazvani pojedinačno: prodavac ad1, prodavac ad2 i kupac. Prodavac ad1i prodavac ad2, zajedno prodavci, a prodavci i kupac zajedno: ugovorne strane ili strane.-----

PRETHODNE NAPOMENE-----

Između ugovornih strana nije sporno sledeće:-----

1.Da žele da zaključe ugovor kojim bi:-----

- prodavci na kupca prenijeli pravo sukorišćenja, u obimu prava kojim raspolažu na nepokretnostima koje su upisane u "A" listu, lista nepokretnosti 47 KO Herceg Novi i pravo susvojine, u obimu prava kojim raspolažu na nepokretnosti koja je upisana u "V" listu, lista nepokretnosti 47 KO Herceg Novi. -----

-prodavac ad2 na kupca prenio pravo svojine u obimu prava 1/1 na nepokretnosti koja je upisana u "V" listu, lista nepokretnosti 47 KO Herceg Novi.-----

2.Da je kupac donio Odluku o pripremi zemljišta za komunalno opremanje pribavljanjem imovine /broj 01-1-018-282/23 od 21.08.2023. godine/ u cilju sprovođenja dijela Programa uređenja prostora Opštine Herceg Novi za 2023. godinu u dijelu III Uređenje građevinskog zemljišta – pod stavom 1 Sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za sprovođenje planskih dokumenata pod tačkom 18.-----

3.Da se ugovornim stranama izda djelimičan otpravak izvornika, a cjelovit u vrijeme kada notar dobije obavještenje od prodavaca ili dokaz od kupca /original uplatnica/ da je ugovorena cijena isplaćena.-----

DOKUMENTACIJA-----

Radi realizacije namjere ugovorne strane su notaru priložile dokumentaciju, koja u originalu ili ovjerenom prepisu predstavlja sastavni dio notarskog akta i to:-----

1.Ličnu kartu punomoćnika prodavca ad1, sa punomoćjem.-----

2.Ličnu kartu prodavca ad2.-----

3.Punomoćje i specijalno punomoćje kupca.-----

4.Ličnu kartu punomoćnika kupca.-----

5.List nepokretnosti broj 47 KO Herceg Novi, izdat od Uprave za katastar i državnu imovinu PJ Herceg Novi.-----

6.Odluku o pripremi zemljišta za komunalno opremanje pribavljanjem imovine donijetu od Predsjednika Opštine Herceg Novi pod brojem 01-1-018-282/23 od 21.08.2023. godine.-----

7.Izveštaj o procjeni tržišne vrijednosti nepokretnosti sačinjen od ovlaštenog procjenitelja Zorice Ilić Mračević, od 22.02.2023. godine /dvadeset drugog februara dvije hiljade dvadeset treće/.-----

8.Rješenje Notarske komore CG broj NKCG-HN-19/2023 od 21.08.2023. godine /dvadeset prvog avgusta dvije hiljade dvadeset treće/, kojim se određuje ovaj notar za zaključenje ovog pravnog posla.-----

9.Instrukcije za plaćanje na račun prodavca ad1.-----

10.Instrukcija za plaćanje na račun prodavca ad2.-----

Ugovorne strane su saglasne da notar nema potrebe da provjerava dostavljene priloge (neposrednim uvidom u nadležne registre) i time ga oslobađaju od odgovornosti, ukoliko podaci iz naznačenih priloga nijesu tačni. Priloge su dostavile ugovorne strane, sa sadržajem su upoznati, pažljivo su ih pregledali i potvrđuju da u istima nije bilo izmjena od dana izdavanja do dana sačinjavanja ovog ugovora.-----

Notar je prihvatio priloge kao vjerodostojne u pogledu identifikacije učesnika i nepokretnosti koje su predmet ugovora /prema priloženim dokazima/, a iz razgovora sa ugovornim stranama, utvrdio da su sposobne i ovlašćene i da imaju pravu i ozbiljnu volju, da u prisustvu notara, koji postupa u okviru propisanih nadležnosti, zaključe:---

-----UGOVOR O PRODAJI NEPOKRETNOSTI-----

I IDENTIFIKACIJA NEPOKRETNOSTI-----

I/1 Na osnovu lista nepokretnosti broj **47 KO Herceg Novi** utvrđuje se da su prodavci upisani na nepokretnostima i to:-----

Iz "A" lista na:-----

-kat. parc.237, način korišćenja: porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 21 m2.-----


-kat. parc.237, način korišćenja: dvorište, površine 33 m2.-----

-kat. parc.238, način korišćenja: porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 65 m2, **na kojima su prodavci upisani kao sukorisnici u obimu prava od po 1/2.--**

Iz "V" lista na:-----

-stambenom prostoru, PD1, P, površine 15 m2, broj zgrade 1 izgrađene na katastarskoj parceli 237 KO Herceg Novi, **na kojem su prodavci upisani kao suvlasnici u obimu prava od po 1/2.**-----

U "G" listu, na označenim nepokretnostima ne postoje upisani tereti i ograničenja.-----



I/2 Na osnovu lista nepokretnosti broj **47 KO Herceg Novi** utvrđuje se da je prodavac ad2 upisan na nepokretnosti i to:-----

Iz "V" lista na:-----

-stambenom prostoru, PD1, P, površine 33 m2, broj zgrade 1 izgrađene na katastarskoj parceli 238 KO Herceg Novi, **na kojem je prodavac ad2 upisan kao vlasnik u obimu prava 1/1.**-----

II PRENOS - OBAVEZE PRODAVACA-----

II/1 Prodavci se obavezuju da na kupca prenesu pravo susvojine u obimu prava kojim raspolažu, na nepokretnostima bliže označenim u sadržini stava I/1 /jedan jedan/ rubruma I /jedan/ ovog ugovora i da mu iste /oslobođene od lica/ predaju u državinu u vrijeme kada ugovorena cijena bude isplaćena u cjelosti, tj. najkasnije u roku od 15 dana od dana sačinjavanja ovog ugovora.-----

II/2 Prodavac ad2 se obavezuje da na kupca prenese pravo svojine u obimu prava 1/1, na nepokretnosti bliže označenoj u sadržini stava I/2 /jedan dva/ rubruma I /jedan/ ovog ugovora i da mu istu /oslobođenu od lica/ preda u državinu u vrijeme kada ugovorena cijena bude isplaćena u cjelosti, tj najkasnije u roku od 15 dana od dana sačinjavanja ovog ugovora.-----

III UGOVORENA CIJENA-----

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da cijena – vrijednost predmetnih nepokretnosti iznosi ukupno **77.100,00 €** /sedamdeset sedam hiljada stotinu eura/, i to: iznos od 24.100, 00 € /dvadeset četiri hiljade stotinu eura/ za posebni dio PD1 u objektu 1 na katarskoj parceli 237 sa svim pripadajućim zemljištem i iznos od 53.000, 00€ /pedeset tri hiljade eura/ za posebni dio PD1 u objektu 1 na katarskoj parceli 238 sa svim pripadajućim zemljištem. Prednje shodno procjeni ovlašćenog procjenjivača Zorice Ilić Mračević koja predstavlja sastavni dio ovog pravnog posla. -----

Ugovorenu cijenu kupac će isplatiti na sledeći način:-----

- **cjelokupan iznos od 77.100,00 €** /sedamdeset sedam hiljada stotinu eura/, najkasnije u roku od 15 /petnaest/ dana od dana zaključenja ovog ugovora, od čega:-----

-**za prodavca ad1 iznos od 12.050,00 €** /dvanaest hiljada pedeset eura/ prenosom novčanih sredstava na račun prodavca ad1 broj žiro računa: 510290694624501876 koji se evidentira kod CKB Banke /Otp group/ AD Podgorica /shodno instrukcijama za plaćanje koje predstavljaju sastavni dio ovog ugovora/. -----

-**za prodavca ad2 iznos od 65.050,00 €** /šezdeset pet hiljada i pedeset eura/ prenosom novčanih sredstava na račun prodavca ad2 koji se evidentira kod OTP Banke Srbija

AD, shodno instrukcijama za plaćanje koje predstavljaju sastavni dio ugovora, i to kako slijedi: -----

56 A Intermediary: COMMERZBANK AG FRANKFURT AM MAIN; SWIFT CODE: CO-BADEFF:-----

57A Account with institution: OTP BANKA SRBIJA AD: SWIFT CODE: [REDACTED]

Beneficiary Customer: [REDACTED] GOJKO ŠUBERIĆ, [REDACTED]


Ugovorne strane su saglasne da označeni rok predstavlja bitan element ugovora.-----

Ugovorne strane su saglasne da eventualne troškove bankarske provizije snosi kupac.-----

IV TERETI I OGRANIČENJA-----

Prodavci garantuju kupcu da predmetne nepokretnosti nisu opterećene bilo kakvim upisanim ili neupisanim teretima.-----

V IZJAVE ZA KNJIŽENJE (CLAUSULA INTABULANDI) -----



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

**VI DJELIMIČAN OTPRAVAK IZVORNIKA**

Ugovorne strane su saglasne da se rubrum V /pet/ prekrije klauzulom: **"izostavljeno zbog izdavanja dijela otpravka"** u primjerku otpravka za ugovorne strane, da se istima izda djelimičan, a cjelovit otpravak izvornika u vrijeme kada notar dobije obavještenje od prodavaca ili dokaz od kupca /original uplatnica/ da je ugovorena cijena isplaćena.

Djelimičan otpravak ovog izvornika, poslužiće kupcu za transfer novca na račune prodavaca, radi isplate ugovorene cijene u cjelosti.

VII MATERIJALNI I PRAVNI NEDOSTACI

Prodavci garantuju kupcu da predmetne nepokretnosti nemaju materijalnih ni pravnih nedostataka. Ugovorne strane su saglasne da prodavci odgovaraju za: **materijalne** nedostatke ukoliko postoje u trenutku zaključenja ugovora, kao i za one koji se pojave poslije prelaska rizika na kupca, a posljedice su uzroka koji je postojao prije toga i **pravne** ukoliko postoje bilo kakva prava koja isključuju, umanjuju ili ograničavaju prava kupca o čijem postojanju kupac nije obaviješten, niti bi pristao da uzme stvari /nepokretnosti/ opterećene tim pravom.

Prodavci se obavezuju da će u zakonskom roku štiti kupca od eventualnih zahtjeva u vezi sa ovim nepokretnostima upućenih od trećih lica /zaštita od evikcije/ i da će kupcu nadoknaditi sve troškove i eventualnu štetu ako bi se naknadno utvrdio neki od materijalnih ili pravnih nedostataka, sa kojima kupac nije upoznat.

Prodavci garantuju kupcu da su svi troškovi koji terete predmetne nepokretnosti u pogledu bilo kakvih dažbina plaćeni. Prodavci su u obavezi da podmiru eventualne troškove koji terete predmetne nepokretnosti do predaje nepokretnosti u državinu kupcu a kupac od tog dana.

Ugovorne strane su saglasne da godišnji porez na imovinu za 2023. godinu /dvije hiljade dvadeset treću/ u cjelosti plate prodavci.

Kupac u vezi upisane površine nepokretnosti iz ovog ugovora nema prigovora i saglašava se da se radi o nepokretnostima koje želi da posjeduje u pogledu površine i oblika.

VIII PRELAZAK POSJEDA, KORISTI, TERETI I OPASNOSTI

Ugovorne strane su saglasne da rizik slučajne propasti stvari prelazi na kupca danom preuzimanja. Kupac je upoznat sa faktičkim stanjem nepokretnosti i saglasan je da iste preuzima u viđenom stanju.-----

IX TROŠKOVI I POREZ-----

Ugovorne strane su saglasne da troškove sastava ovog ugovora plati kupac, uključujući i porez na promet nepokretnosti.-----

X SAGLASNOST I ODOBRENJA-----

Notar je ugovorne strane poučio i upozorio na zakonske odredbe o imovini koja je predmet bračne tekovine i da je takva imovina vlasništvo bračnih drugova na jednake dijelove, po sili zakona, ako nije drugačije ugovoreno. S tim u vezi, punomoćnik prodavca ad1 se izjašnjava da predmetne nepokretnosti predstavljaju posebnu imovinu prodavca ad1, stečenu nasljeđem, o čemu će dokaze prodavac ad1 dostaviti kupcu naknadno, bez posredovanja notara. S druge strane, prodavac ad2 se izjašnjava da se radi o njegovoj posebnoj imovini, stečenoj poklonom, o čemu će dokaze dostaviti naknadno kupcu, bez posredovanja ovog notara .-----

XI NADLEŽNOST SUDA-----

Ugovorne strane će odnose u vezi sa ovim ugovorom rješavati mirnim putem i sporazumno, a u nemogućnosti takvog rješenja saglasno ugovaraju mjesnu nadležnost Osnovnog suda u Herceg Novom.-----

XII PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS PRAVA-----

Kupac izjavljuje da će sam, o svom trošku, podnijeti zahtjev za upis prava iz ovog ugovora.-----

XIII OVLAŠĆENJE ZA ISPRAVKU GREŠAKA-----

Ugovorne strane ovlašćuju notara da može, nakon izdavanja otpravka izvornika, jednostranom pisanom izjavom (službenom zabilješkom) ispraviti greške u imenima i brojevima kao i druge očigledne greške u pisanju i računanju, o čemu će obavijestiti ugovorne strane i nadležne upravne organe.-----

XIV POUKE I UPOZORENJA-----

Notar je upozorio i poučio ugovorne strane u sledećem:-----

Wj. Vj. St. Cel

1. Da ovaj ugovor samo kao cjelovit akt predstavlja pravni osnov za sticanje prava korišćenja i svojine, te da se na osnovu njega tek uknjižbom kod Uprave za katastar i državnu imovinu PJ Herceg Novi, stiče to pravo.-----

2. Da djelimičan otpravak ovog izvornika može poslužiti kupcu za transfer novca na račun prodavaca.-----

3. Da materijalni i pravni nedostaci ne oslobađaju odgovornosti prodavaca ukoliko je nepokretnost u času prelaska rizika na kupca imala nedostatke koji su prodavcu bili poznati ili nisu mogli ostati nepoznati, kao i to da prodavci odgovaraju i za one materijalne nedostatke koji se pojave poslije prelaska rizika na kupca ako su posledice uzroka koji je postojao prije toga.-----

4. Da u pogledu ugovorenog roka za plaćanje cijene, kao bitnog elementa, ugovor ima značaj fiksnog posla, što pretpostavlja mogućnost raskida ugovora po sili zakona, ukoliko cijena ne bude plaćena u roku. U slučaju ispunjenja uslova za raskid ugovora po sili zakona, prodavci mogu održati ugovor na snazi ako po isteku roka za isplatu cijene, bez odlaganja, obavijeste kupca o novom roku. Ugovor poslije dostavljanja obavještenja se ne raskida po sili zakona, već prodavci moraju obavijestiti kupca da raskidaju ugovor, ukoliko kupac i u naknadno određenom roku ne ispuni obavezu. ---

5. Da je notar u obavezi da ugovor dostavi nadležnim organima, radi postupanja u skladu sa ovlašćenjima.-----

6. Da prodavci nisu dostavili dokaz da se radi o njihovoj posebnoj imovini. Ugovorne strane istrajavaju u sačinjavanju ovog pravnog posla, uz saglasnost prodavaca da će kupcu naknadno dostaviti osnov sticanja predmetnih nepokretnosti.-----

XV ZAVRŠNE ODREDBE-----

Adrese za dostavu rješenja:-----

Nadležni organi mogu dostaviti rješenja o upisu prava koja proizilaze iz ovog ugovora po osnovu njihovih nadležnosti na sledećoj adresi:-----

-za prodavca i za kupca na adresama iz ovog ugovora.-----

Djelimičan otpravak izvornika dostavljen:-----

-Kupcu, jedan primjerak, koji mu služi za transfer novca.-----

-Prodavcima, po jedan primjerak,-----

-Upravi za katastar i državnu imovinu PJ Herceg Novi, jedan primjerak -----

Otpravci izvornika biće dostavljeni nakon isplate ugovorene cijene u cjelosti:--

-Prodavcima po jedan primjerak, -----

-Kupcu, jedan primjerak, -----

--Upravi prihoda i carina Crne Gore, PJ Budva, Ekspozitura Herceg Novi, jedan primjerak, -----

-Upravi lokalnih javnih prihoda, jedan primjerak,-----

-Upravi policije, Sektor za finansijsko obavještajne poslove, jedan primjerak.-----

Obračun naknade:-----

Naknada za sastav ovog izvornika obračunata je po: -----

-TB 1 u iznosu od 300,00 €.-----

-TB 21/3 u iznosu od 15,00 €.-----

-PDV 21 % u iznosu 66,15 €, što ukupno za uplatu iznosi **381,15 €** za koju je izdat fiskalni račun. Ugovorna strana iz rubruma "Troškovi i porez" svojim potpisom na ovom notarskom zapisu potvrđuje da je primila fiskalni račun i fakturu. -----

Broj strana i priloga:-----

Ovaj izvornik sastoji se od 9 /devet/ strana i 10 /deset/ priloga, koji su označeni u rubrumu "dokumentacija".-----

Saglasnost za paraf i potpis:-----


Notar je izvornik pročitao ugovornim stranama, koje izjavljuju da su ga razumjele i da sadržina odgovara njihovoj slobodno izraženoj volji, u znak čega sve stranice izvornika parafiraju i na kraju potpisuju, a nakon njih to čini i notar. -----

Datum sastavljanja izvornika:-----


U Herceg Novom, 10.10.2023. godine /desetog oktobra dvije hiljade dvadeset treće /, završeno u 14:30 h /četnaest časova i trideset minuta/.-----

UGOVORNE STRANE:-----


Prodavac ad1, Šuberić Cvjetana



Kuburović Jelena, punomoćnik

Prodavac ad2,


Šuberić Gojko


Kupac, Opština Herceg Novi


Mirić Svetlana, punomoćnica





CRNA GORA
NOTAR
ALEKSANDRA KRIVOKAPIĆ KUHAR
HERCEG NOVI
UL. NJEGOŠEVA BR. 16



UZZ 1309/2023

Dana 10.10.2023. godine (desetog oktobra dvije hiljade dvadeset treće), u 12:00 h (dvanaest časova), ovaj Notar je, po zahtjevu stanke, izašla na lice mjesta, na adresi: Ul. X Hercegovačke brigade br. 52, Herceg Novi, da u formi notarskog zapisa sačini **Punomoćje**", u izradi kojeg je prisustvovala:_____

1. Davalac punomoćja _____

Šuberić (Ante) Cvjetana, državljanka Crne Gore, na adresi: _____ rođena _____ godine, JMBG _____, čiji sam identitet utvrdila uvidom u ličnu kartu broj _____ izdat od MUP-a Crne Gore, PJ Herceg Novi, dana _____ godine, sa rokom važenja do _____ godine. _____

PRETHODNE NAPOMENE _____

Notar je nakon razgovora sa davaocem punomoćja utvrdila da je davalac punomoćja sposobna i ovlaštena da izrazi namjeru, te da ima pravu i ozbiljnu volju da u formi notarskog zapisa, u prisustvu Notara, koji postupa u okviru propisanih nadležnosti, da sljedeće: _____

PUNOMOĆJE _____

I IDENTIFIKACIJA PUNOMOĆNIKA _____

Kuburović Jelena, državljanka Crne Gore, rođena _____ godine, JMBG _____, lična karta broj _____ izdata od MUP-a Crne Gore, PJ Herceg Novi, dana _____ godine sa rokom važenja do _____ godine (daljem tekstu: **punomoćnik**). _____

II OVLAŠĆENJA PUNOMOĆNIKA _____

II/1 Punomoćnika ovlašćujem: _____

II/1-1 Da može, u moje ime i za moj račun, zaključivati, potpisivati i kod nadležnih organa u Crnoj Gori ovjeravati bez ikakvih ograničenja, sve vrste ugovora (ugovor o prodaji/kupovini, poklonu, razmjeni, ugovor o uređenju prava korišćenja zemljišta, saglasnosti, fizičkoj diobi, ugovor o uređenju granica, ugovore o ustanovljenju službenosti prolaza, ugovor o zajmu, prenosu prava nadogradnje, ugovor o

5.2.

au
Stranica 1 od 5

zajedničkoj gradnji, izjave, predugovore, založne izjave, ugovore o hipoteci ili založne izjave sa ustanovljavanjem tereta zabrane otuđenja, opterećenja i izdavanja u zakup hipotekovanih nepokretnosti, te davanje izjave o podvrgavanju neposrednom prinudnom izvršenju u pogledu hipotekovanih nepokretnosti i davanje saglasnosti za evidentiranje ovih činjenica kod Uprava za katastar i državnu imovinu u Crnoj Gori, ugovore o zakupu, izjave za legalizaciju, raskide naprijed navedenih pravnih poslova i anekse istih), **koji se odnose na sticanje nepokretnosti na teritoriji Crne Gore ili otuđenje nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Opštine Herceg Novi, a upisane su ili će biti upisane na moje ime.**-----

Takođe da može ugovarati sve uslove i obaveze prilikom zaključenja označenih pravnih poslova, primati novac i da sve radnje koje preduzme – punomoćnik prihvatam kao svoje. -----

-da može dati izjavu da je kupoprodajna cijena isplaćena u cjelosti,-----

-da može dati instrukcije za plaćanje cijene na moj račun (na račun davaoca punomoćja), na račun punomoćnika ili da punomoćnik kupoprodajnu cijenu primi na ruke, bez ikakvih ograničenja,-----

-da može dati izjavu-dozvolu za knjiženje kupca kao vlasnika (clausula intabulandi) i da uvede kupca u posjed kupljene nepokretnosti,-----

-da može primati novac koji mi pripada po bilo kojem osnovu, te da može davati saglasnosti za upis i brisanje svih tereta – ustanovljenih radi obezbjeđenja bilo kojeg potraživanja bez ograničenja iznosa i roka dospeljeća.-----

-da u moje ime, kao hipotekarnog povjerioca, može davati saglasnosti za brisanje hipoteke, zaloga i drugih tereta upisanih u nadležnim registrima, te preduzimati sve radnje u vezi sa navedenim.-----

-da može izdavati moje nepokretnosti dugoročno, ili sezonski turistima, te preduzimati sve pravne radnje neophodne za dobijanje potrebnih odobrenja, prijavljivanje turista, plaćanja turističkih taksi i sl.-----

-da može angažovati geometra ili ovlašćeno lice ili licenciranu agenciju ovlašćenu za te poslove, -----

-da može zastupati moje interese kod nadležnih organa u postupku dobijanja dozvola za gradnju, saglasnosti, rješenja itd, bez ikakvih ograničenja,-----

-da učestvuje u postupku podnošenja zahtjeva za upis ili brisanje prava svojine kod nadležne područne jedinice Uprave za katastar i državnu imovinu i u vezi sa tim da može primati rješenja, odreći se prava na žalbu ili izjaviti žalbu na isto, kao i da može, ukoliko se ukaže potreba, zastupati moje interese u upravnom postupku kod Upravnog suda.-----

-da može u moje ime potpisati ugovore sa vodovodom, elektrodistribucijom, CEDIS i EPCG, telekomom i drugim kompanijama u vezi sa naknadama koje prate redovnu upotrebu nepokretnosti koje su upisane na moje ime ili će biti upisane na moje ime,---

-da može zastupati moje interese kod upravnih i drugih organa na teritoriji Crne Gore, radi realizacije navedenog, uključujući i postupanje pred Lokalnom poreskom upravom u vezi sa plaćanjem godišnjeg poreza na imovinu i da me zastupa pred Upravom prihoda vezano za plaćanje poreza na promet nepokretnosti, kao i da me zastupa u postupku oslobođenja plaćanja poreza na promet nepokretnosti.-----

II/1-2 Da može zastupati moje interese u parničnom, vanparničnom, izvršnom, krivičnom, prekršajnom postupku, upravnim sporovima i upravnim postupcima, kao i u postupku sudske diobe, civilne i fizičke i u postupku neposredne pogodbe, pred nadležnim sudovima i upravnim organima, uključujući i arbitražni sud, na teritoriji

G. C

av

Crne Gore,-----

-da može u moje ime podnijeti tužbu, protivtužbu i odgovor na protivtužbu, da je povuče, da prizna tužbeni zahtjev ili da se odrekne tužbenog zahtjeva/predloga,-----

-da zaključuje poravnania, da ulaže sva redovna i vanredna pravna sredstva u svim postupcima i da se odrekne ili odustane od njih, da traži izdavanja privremenih mjera obezbjeđenja, da pokrene i provodi postupke izvršenja i preduzima sve druge pravne radnje za koje nađe da u povjerenim zastupanjima idu u moju korist.-----

-da po okončanju eventualnih sporova primi presuđenu imovinu ili novac, kao i sva sporedna potraživanja koja prate glavnu stvar (troškove postupka, kamate, takse i drugo).-----

-da prima i dostavlja dokumenta, poštansku, telegrafsku, preporučenu i svaku drugu korespodenciju, da plaća administrativne takse i izvršava sva druga neophodna plaćanja, u vezi sa navedenim.-----

II/1-3 Da me može, bez ikakvih ograničenja, zastupati pred nadležnim organima (sudovima, notarima, upravama za katastar, poreskim upravama, bankama, opštinskim organima države Crne Gore), gdje se ostvaruju moja prava i interesi iz bilo koje oblasti prava i to: radno pravni, socijalni, imovinski (vezano za moju sadašnju imovinu i imovinu za čije se ostvarenje prava borim kroz postupke koji su započeti ili će se morati započeti). -----

-Davalac punomoćja ovlašćuje punomoćnika da, u njeno ime, može podnositi zahtjeve/predloge i sve druge akte pred svim nadležnim organima (državnim, organima lokalne uprave, svim Sekretarijatima i podorganima Opštine) u vezi nepokretnosti koje se evidentiraju ili će biti evidentirane na ime davaoca punomoćja, ili bilo kojeg drugog pravnog pitanja;-----

-da može u ime davaoca punomoćja, potpisati ugovore i druge pravne poslove, te raskide istih sa vodovodom, elektrodistribucijom, telekomom i drugim kompanijama u vezi sa naknadama koje prate redovnu upotrebu nepokretnosti koje su upisane na ime davaoca punomoćja,-----

-da može davaoca punomoćja, u njeno ime i za njen račun, da zastupa pred svim javnim ustanovama, kao i pred Crnogorskim telekomom, Elektrodistribucijom, Telemach, M-tel, vodovodom i kanalizacijom, Čistoćom i sl., kao i pred svim drugim pravnim licima koje vrše pružanje usluga.-----

II/1-4 Davalac punomoćja ovlašćuje punomoćnika da, u njeno ime, može primati sva pismena adresirana na njeno ime, poslata od bilo kog fizičkog, pravnog lica ili državnog organa – **punomoćnik za prijem pismena**.-----

II/2 Davalac punomoćja je saglasan da ovo punomoćje **ima značaj generalnog punomoćja**, za sve pravne poslove i radnje u kojima se javlja kao učesnik, u ma kojem svojstvu.-----

II/3 Davalac punomoćja je saglasan da punomoćnik, vodeći računa o zaštiti interesa davaoca punomoćja i uobičajenu pažnju primjerenu kod preduzimanja ovakvih poslova, može preduzimati pravne radnje za koje nisu data posebna uputstva, a potrebna su radi sprovođenja ovlašćenja iz ovog punomoćja.-----

G. C.

AV

II/4 Punomoćnik je u obavezi da davaoca punomoćja obavještava o svim aktivnostima koja proizilaze iz ovog punomoćja.

III TRAJANJE I PRENOS PUNOMOĆJA

Ovo punomoćje nije vremenski ograničeno.

Punomoćnik može prenijeti ovo punomoćje na advokata.

IV POUKE I UPOZORENJA

Notar je upozorio i poučio davaoca punomoćja u sledećem:

Da je punomoćnik ovlašćen zatražiti da mu se izda otpравak ovog izvornika, koje pravo mu se može uskratiti, što davalac punomoćja ne želi.

Da ovo punomoćje ima dejstvo prema trećim savjesnim licima, uprkos opozivu, sve dok punomoćnik ima otpравak izvornika – punomoćja.

Da se opoziv punomoćja u cjelosti ili djelimično može izvršiti izjavom bez posebne forme, a može i u formi notarskog zapisa. Opoziv se dostavlja punomoćniku, čija ovlašćenja se opozivaju po pravilima utvrđenim za dostavljanje preporučene pošte.

Da sa punomoćnikom može ugovoriti naknadu za njegov rad, kao i naknadu za izmirivanje troškova nužnih za postupanje. Davalac punomoćja će odnose u vezi ove pouke riješiti sa punomoćnikom bez posredovanja notara.

V OVLAŠĆENJE ZA ISPRAVKU GREŠAKA

Davalac punomoćja ovlašćuje Notara da može, nakon izdavanja otpравka izvornika, jednostranom pisanom izjavom (službenom zabilješkom) ispraviti greške u imenima i brojevima kao i druge očigledne greške u pisanju i računanju. O izvršenim promjenama Notar će obavijestiti davaoca punomoćja.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Broj strana i priloga:

Ovaj zapis sastoji se od 5 (pet) strane i 2 (dva) priloga:

1. Lična karta davaoca punomoćja.

2. Lična karta punomoćnika.

Otpравci izvornika dostavljeni:

-Davaocu punomoćja (dva primjerka).

Obračun naknade:

Naknada za sastav ovog izvornika za koji je izdat fiskalni račun obračunata je po:

-TB 1/7 40,00 €

-TB 21/2 25,00 €

g. c.

af

-PDV 21 % -----13,65 €
 -ukupno ----- 78,65 €.

Saglasnost za paraf i potpis:-----

Notar je izvornik pročitao davaocu punomoćja, koja izjavljuje da je isti razumjela, da odgovara u potpunosti njenoj volji, radi čega ga odobrava, svojeručno parafira sve strane i na kraju potpisuje, a nakon njega to čini i Notar.-----

Datum sastavljanja izvornika:-----


U Herceg Novom, dana 10.10.2023. godine (desetog oktobra dvije hiljade dvadeset treće), završeno u 12:30 h (dvanaest časova i trideset minuta).-----



Davalac punomoćja,


Šuberić Cvjetana

Šuberić Cvjetana

Notar
Aleksandra Krivokapić Kuhar
 Aleksandra Krivokapić Kuhar









Црна Гора
Општина Херцег Нови
Кабинет Предсједника општине

Трг маршала Тита 2
85340 Херцег Нови, Црна Гора
Т.: +382 31 321 052
Ф.: +382 31 323 517
www.hercegnovi.me

Број: 01-1-018-282/23-2

9. 10. 2023.

SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Svetlana Mirić, diplomirani pravnik iz Herceg Novog, zaposlena u Opštini Herceg Novi – Direkcija za imovinu i zastupanje, da u skladu sa Odlukom o pripremi zemljišta za komunalno opremanje pribavljanjem imovine, donijetom od strane predsjednika opštine Herceg Novi pod brojem 01-1-018-282/23 od 21.08.2023. godine, može pred Notarom Aleksandrom Krivokapić Kuhar iz Herceg Novog u ime Opštine Herceg Novi kao kupca zaključiti Ugovore o kupoprodaji sa vlasnicima nepokretnosti upisanih u LN 47 KO Herceg Novi, za ukupnu kupoprodajnu cijenu od 138.700,00 €, utvrđenu na osnovu Izvještaja o procjeni tržišne vrijednosti nepokretnosti iz LN 47 KO Herceg Novi, izrađenog od strane ovlašćenog procjenjivača Zorice Ilić Mračević od 11.03.2023. godine.

Nepokretnosti upisane u LN 47 KO Herceg Novi su katastarski označene kao kat. parc. 237 KO Herceg Novi, u naravi dvorište pov. 33 m², sa objektom 1 na istoimenoj parceli, koji u naravi predstavlja porodičnu stambenu zgradu pov. 21 m², i kat. parc. 238 KO Herceg Novi, sa objektom 1 na istoimenoj parceli, koji u naravi predstavlja porodičnu stambenu zgradu pov. 65 m², sa pravom sukorišćenja Šuberić Cvjetane i Šuberić Gojka, sa po ½ idealnog dijela, i objektima na predmetnim parcelama i to objekat 1 na kat. parc. 237 KO Herceg Novi, PD 1 u naravi stambeni prostor pov. 15 m², u susvojini Šuberić Cvjetane i Šuberić Gojka, sa po ½ idealnog dijela, objekat 1 na kat. parc. 238 KO Herceg Novi, sa stambenim prostorima evidentiranim kao PD 1, pov. 33 m², u svojini Šuberić Gojka i PD 2 pov. 50 m², u susvojini Christopher Luke Bohnam i Heather Rachel Bohnam sa po ½ idealnog dijela, a njihova ukupna tržišna vrijednost iznosi 138.700,00 € i ista je u Izvještaja o procjeni tržišne vrijednosti nepokretnosti iz LN 47 KO Herceg Novi tabelarno prikazana za svaki posebni objekat i pripadajuće zemljište, tako da

- tržišna vrijednost PD1 u objektu 1 na kat.parc. 237 KO Herceg Novi, pov. 15 m², sa svim pripadajućim zemljištem iznosi 24.100,00 €;
- tržišna vrijednost PD1 u objektu 1 na kat.parc. 238 KO Herceg Novi, pov. 33 m², sa svim pripadajućim zemljištem iznosi 53.000,00 €;
- tržišna vrijednost PD2 u objektu 1 na kat.parc. 238, pov. 50 m², iznosi 61.600,00 €.

Opština Herceg Novi će kao kupac zaključiti kupoprodajni ugovor sa prodavcem Šuberić Cvetanom za suvlasnički udio od ½ idealnog dijela objekta 1 na kat.parc. 237 KO Herceg Novi, u naravi stambeni prostor PD 1, pov. 15 m², čija tržišna vrijednost sa pripadajućim zemljištem iznosi 12.050,00 €.

Opština Herceg Novi će kao kupac zaključiti kupoprodajni ugovor sa prodavcem Šuberić Gojkom za suvlasnički udio od ½ idealnog dijela objekta 1 na kat.parc. 237 KO Herceg Novi, u naravi stambeni prostor PD 1, pov. 15 m², čija tržišna vrijednost sa pripadajućim zemljištem iznosi 12.050,00 €, kao i za stambeni prostor PD1 u objektu 1 na kat.parc.238 KO Herceg Novi, pov. 33 m², čija tržišna vrijednost sa pripadajućim zemljištem iznosi 53.000,00 €, pa će prodavcu Šuberić Gojku za navedene nepokretnosti isplatiti ukupan iznos od 65.050,00 €.

Opština Herceg Novi će kao kupac zaključiti kupoprodajni ugovor sa prodavcima Christopher Bohnam i Heather Rachel Bohnam, za objekat 1 na kat.parc.238, u naravi stambeni prostor PD 2. pov. 50 m2, čija tržišna vrijednost iznosi 61.600,00 €, svakom po 1/2 navedenog iznosa, u skladu sa vlasničkim udjelom.


Kupac će kupoprodajnu cijenu isplatiti prodavcima po zaključenju ugovora.





CRNA GORA
NOTAR

ALEKSANDRA KRIVOKAPIĆ KUHAR
HERCEG NOVI
UL. NJEGOŠEVA BR. 6



UZZ 516/2017

Dana 03.11.2017. godine /trećeg novembra dvije hiljade sedamnaeste/ u 11:30 /jedanaest časova i trideset minuta/, ovaj notar je sačinio u formi notarskog zapisa "Punomoćje", u izradi kojeg je prisustvovao:-----

Davalac punomoćja-----

Organ Uprave SO Herceg Novi, na adresi: Trg Maršala Tita 2, koju zastupa predsjednik Stevan Katić, rođen [redacted] godine, JMB [redacted] čiji sam identitet utvrdila na osnovu lične karte broj [redacted] izdate od PJ Herceg Novi, [redacted] godine, sa rokom važnosti do [redacted] godine.-----

PRETHODNE NAPOMENE-----

Notar je nakon razgovora sa davaocem punomoćja. utvrdio da je sposoban i ovlašćen da izrazi namjeru, te da ima pravu i ozbiljnu volju da u formi notarskog zapisa, u prisustvu notara koji postupa u okviru propisanih nadležnosti, da sledeće:--

PUNOMOĆJE-----

I IDENTIFIKACIJE PUNOMOĆNIKA-----

Punomoćnik ad1-----

Poledica Jelena, državljanka Crne Gore, rođena [redacted] godine, JMB [redacted] lična karta broj [redacted] izdata od PJ Herceg Novi, dana [redacted] godine, sa rokom važnosti do [redacted] godine.-----

Punomoćnik ad2-----

Mirić Svetlana, državljanka Crne Gore, rođena [redacted] godine, JMB [redacted] lična karta broj [redacted] izdata od PJ Herceg Novi, [redacted] godine, sa rokom važnosti do [redacted] godine.-----

Punomoćnik ad3-----

Lazić Sanja, državljanka Crne Gore, rođena [redacted] godine, JMB [redacted]-----

SA

QU

lična karta broj [REDACTED], izdata od PJ Herceg Novi, [REDACTED]
godine, sa rokom važnosti do [REDACTED] godine.

Punomoćnik ad4

Stanišić Olga, državljanka Crne Gore, rođena [REDACTED] godine, JMBG
[REDACTED] lična karta broj [REDACTED] izdata od PJ Herceg Novi, [REDACTED]
godine, sa rokom važnosti do [REDACTED] godine

II OVLAŠĆENJA PUNOMOĆNIKA

II/1 Punomoćnike ovlašćujem:

-Da u ime i za račun **Organa Uprave SO Herceg Novi** mogu, samostalno i pojedinačno, zaključivati i potpisivati sve vrste predugovora, ugovora, sudskih poravnjanja, sporazuma i aneksa pred nadležnim notarom, a odnose se na imovinu davaoca punomoćja iz nadležnosti poslova Direkcije za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi, s tim da za svaki potpis konkretnog akta punomoćniku bude obezbijeđeno specijalno punomoćje ovjereno pečatom Opštine Herceg Novi, sa preciznim instrukcijama za postupanje u konkretnom pravnom poslu. S tim u vezi, punomoćnike ovlašćujem:

II/1/1 Da u ime i za račun **Organa Uprave SO Herceg Novi** kao **prodavca**, mogu davati i primati sve izjave volje i preduzimati sve pravne radnje koje se odnose na prenos prava svojine, susvojine, korišćenja i sukorišćenja, uz naknadu, na nepokretnostima koje se evidentiraju na ime ili će biti evidentirane na ime davaoca punomoćja, a odnose se na imovinu davaoca punomoćja iz nadležnosti poslova Direkcije za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi.

-da ugovore sve uslove prodaje, rokove plaćanja, dozvole kupcu ili kupcima upis prava susvojine, svojine, sukorišćenja i korišćenja, zaključuju i potpisuju predugovore, ugovore, anekse ugovora, a u slučaju potrebe i raskide tih ugovora, te da preduzmu sve radnje potrebne za realizaciju zaključenih pravnih poslova,

-da mogu dati instrukcije za plaćanje na bankovni račun davaoca punomoćja,

-da mogu dati izjavu da je cijena isplaćena u cjelosti,

-da nakon zaključenih ugovora mogu učestvovati u postupku podnošenja zahtjeva za upis ili brisanje prava svojine, susvojine, korišćenja i sukorišćenja u katastarskoj evidenciji kod nadležnih organa, sa ili bez ograničenja. Da u tom postupku mogu primiti rješenja, odreći se prava na žalbu, izjaviti žalbu i u slučaju potrebe pokrenuti upravni postupak,

-da mogu dati saglasnost (izjavu) da se radi o nepokretnostima koje predstavljaju imovinu davaoca punomoćja,

-da mogu dati sve vrste izjava potrebnih za sačinjavanje notarskog zapisa,

-da mogu zastupati interese davaoca punomoćja kod upravnih i drugih organa na teritoriji Crne Gore, radi realizacije navedenog.

SA

QU

II/1/2 Da u vezi nepokretnosti iz tačke II/1/1 /dva jedan jedan/ stava II/1 /dva jedan/ ovog rubruma mogu zaključiti i potpisati ugovor o hipoteci, založnu izjavu ili ugovor o fiduciji, radi obezbjeđenja bilo kojeg potraživanja bez ograničenja iznosa i roka dospeljeća, te da preduzimaju sve radnje potrebne za realizaciju zaključenih ugovora ili date izjave, da mogu mijenjati ugovore, zaključiti i potpisivati anekse ugovora o hipoteci, založne izjave ili ugovora o fiduciji, upisati sve terete i dati sve izjave koje zahtjeva hipotekarni povjerilac, te preduzimati druge radnje koje imaju za predmet upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti, bez ograničenja.-----

-da mogu učestvovati u postupku procjene nepokretnosti i druge imovine, koje se evidentiraju na ime davaoca punomoćja,-----

-da mogu zastupati interese davaoca punomoćja kod osiguravajućih društava u postupku osiguranja imovine i da iste mogu vinkulirati u korist banke ili bilo kojeg drugog lica zavisno od pravnog posla.-----

II/1/3 Da u ime i za račun **Organa Uprave SO Herceg Novi** kao vlasnika ili suvlasnika nepokretnosti iz tačke II/1/1 /dva jedan jedan/ stava II/1 /dva jedan/ ovog rubruma, mogu davati i primati sve izjave volje i preduzimati sve pravne radnje koje se odnose na zaključenje **ugovora o razmjeni nepokretnosti**.-----

U vezi sa navedenim punomoćnici su ovlašćeni da preduzmu sve pravne radnje u sledećem:-----

-da mogu zaključiti ugovor o razmjeni nepokretnosti, ugovoriti sve uslove razmjene, sa ili bez naknade, aneks ugovora o razmjeni, a u slučaju potrebe i raskid tog ugovora,-----

-da nakon zaključenog ugovora mogu učestvovati u postupku podnošenja zahtjeva za upis ili brisanje prava svojine ili susvojine u katastarskoj evidenciji kod nadležne uprave za nekretnine, sa ili bez ograničenja. Da u tom postupku mogu primiti rješenja, odreći se prava na žalbu, izjaviti žalbu i u slučaju potrebe pokrenuti upravni postupak.-----

II/1/4 Da u ime i račun **Organa Uprave SO Herceg Novi** kao **poklonodavca**, mogu davati i primati sve izjave volje i preduzimati sve pravne radnje koje se odnose na prenos prava svojine, susvojine, korišćenja i sukorišćenja, bez naknade, na nepokretnostima iz tačke II/1/1 /dva jedan jedan/ stava II/1 /dva jedan/ ovog rubruma punomoćja.-----

U vezi sa navedenim punomoćnici su ovlašćeni da preduzmu sve pravne radnje u sledećem:-----

-da mogu utvrditi vrijednost nepokretnosti, da mogu zaključivati i potpisivati ugovore o poklonu ili ugovor o poklonu, anekse tih ugovora, te da može preduzimati sve radnje potrebne za realizaciju zaključenih pravnih poslova, uključujući i raskid zaključenih ugovora.-----

-da učestvuju u postupku podnošenja zahtjeva za upis ili brisanje prava svojine,

SK

QU

susvojine, korišćenja i sukorišćenja u katastarskoj evidenciji kod nadležne Uprave za nekretnine, sa ili bez ograničenja.-----

-da mogu zastupati interese davaoca punomoćja kod upravnih i drugih organa na teritoriji Crne Gore, radi realizacije gore navedenog.-----

II/1/5 Da u ime i račun **Organa Uprave SO Herceg Novi** kao **poklonoprимca**, mogu davati i primati sve izjave volje i preduzimati sve pravne radnje koje se odnose na sticanje prava svojine, susvojine, korišćenja i sukorišćenja, bez naknade, na nepokretnostima iz tačke II/1/1 /dva jedan jedan/ stava II/1 /dva jedan/ ovog rubruma punomoćja.-----

U vezi sa navedenim punomoćnici su ovlašćeni da preduzmu sve pravne radnje u sledećem:-----

-da mogu utvrditi vrijednost nepokretnosti, da mogu zaključivati i potpisivati ugovore o poklonu ili ugovor o poklonu, anekse tih ugovora, te da mogu preduzimati sve radnje potrebne za realizaciju zaključenih pravnih poslova, uključujući i raskid zaključenih ugovora.-----

-da učestvuju u postupku podnošenja zahtjeva za upis ili brisanje prava svojine, susvojine, korišćenja ili sukorišćenja u katastarskoj evidenciji kod nadležne Uprave za nekretnine, sa ili bez ograničenja.-----

-da mogu zastupati interese davaoca punomoćja kod upravnih i drugih organa na teritoriji Crne Gore, radi realizacije gore navedenog.-----

II/1/6 Da mogu zaključivati ugovore i anekse ugovora o **zakupu**, čiji bi predmet bile nepokretnosti iz tačke II/1/1 /dva jedan jedan/ stava II/1 /dva jedan/ ovog rubruma punomoćja.-----

-da mogu u ime davaoca punomoćja potpisati ugovore sa vodovodom, elektrodistribucijom, telekomom i drugim kompanijama u vezi redovne upotrebe nepokretnosti iz tačke II/1/1 /dva jedan jedan/ stava II/1 /dva jedan/ ovog rubruma punomoćja .-----

II/1/7 Da u ime i za račun **Organa Uprave SO Herceg Novi** kao vlasnika, suvlasnika, korisnika i sukorisnika nepokretnosti iz tačke II/1/1 /dva jedan jedan/ stava II/1 /dva jedan/ ovog rubruma punomoćja, mogu davati i primati sve izjave volje i preduzimati sve pravne radnje koje se odnose na zaključenje ugovora o **fizičkoj diobi** ili kod nadležnog suda ili notara pokrenuti postupak fizičke diobe.-----

U vezi sa navedenim punomoćnici su ovlašćeni da preduzmu sve pravne radnje u sledećem:-----

-da mogu zaključiti ugovor o fizičkoj diobi.-----

-da zaključuju i potpisuju anekse ugovora, eventualno i raskide tih ugovora, te da mogu preduzimati sve radnje potrebne za realizaciju zaključenih pravnih poslova.-----

-da nakon zaključenog ugovora mogu učestvovati u postupku podnošenja zahtjeva za upis ili brisanje prava svojine ili susvojine u katastarskoj evidenciji kod nadležne

SK

QU

uprave za nekretnine, sa ili bez ograničenja. Da u tom postupku mogu primiti rješenja, odreći se prava na žalbu, izjaviti žalbu i u slučaju potrebe pokrenuti upravni postupak.

-da mogu angažovati geometra ili ovlašćeno lice ili licenciranu agenciju ovlašćenu za te poslove, radi vršenja parcelacije zemljišta i uređenja granica na kojem davalac punomoćja ima svojinu ili susvojину i u vezi sa tim zaključivati ugovore ili davati potrebne saglasnosti.

-da mogu kod nadležnog suda ili notara preduzimati sve potrebne radnje u postupku fizičke diobe, uključujući i zaključenje poravnania. Da mogu ulagati sve redovne i vanredne pravne lijekove u vezi sa navedenim, kao i to da mogu prenijeti punomoćje na drugo lice.

-da mogu zastupati interese davaoca punomoćja kod upravnih i drugih organa na teritoriji Crne Gore u vezi sa nepokretnostima iz tačke II/1/1 /dva jedan jedan/ stava II/1 /dva jedan/.

II/1/8 Da u ime i za račun **Organa Uprave SO Herceg Novi** kao kupca, mogu davati i primati sve izjave volje i preduzimati sve pravne radnje koje se odnose na kupovinu nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Crne Gore.

U vezi sa navedenim punomoćnici su ovlašćeni da preduzmu sve pravne radnje u sledećem:

-da ugovore uslove kupovine, cijenu, rokove plaćanja, izvrše upis prava svojine, zaključuju i potpisuju predugovore, ugovore o prodaji, anekse ugovora, eventualno i raskide tih ugovora, te da mogu preduzimati sve radnje potrebne za realizaciju zaključenih pravnih poslova, uključujući ugovaranje odustanice i davanje instrukcija za plaćanje ugovorene cijene,

-da mogu davati instrukcije za transfer novca po čijim nalogima će davalac punomoćja postupati,

-da učestvuju u postupku podnošenja zahtjeva za upis ili brisanje prava svojine ili susvojine u katastarskoj evidenciji kod nadležne područne jedinice Uprave za nekretnine, bez ograničenja i u vezi sa tim da može primati rješenja, odreći se prava na žalbu ili izjaviti žalbu na isto, kao i da mogu ukoliko se ukaže potreba zastupati interese davaoca punomoćja u upravnom postupku kod Upravnog suda,

-da mogu zastupati interese davaoca punomoćja kod upravnih i drugih organa na teritoriji Crne Gore radi realizacije navedenog uključujući i postupanje pred Poreskom upravom,

-da mogu u ugovoru dati izjavu da nepokretnosti koje budu predmet ugovora o prodaji predstavljaju imovinu davaoca punomoćja.

II/1/9 Da mogu samostalno ili pojedinačno zastupati davaoca punomoćja prilikom ovjere prepisa i potpisa, svih vrsta dokumenata pred nadležnim organom, sudom i notarem, u cilju sprovođenja prethodno navedenih ovlašćenja.

II/2 Davalac punomoćja je saglasan da punomoćnici, vodeći računa o zaštiti interesa



davaoca punomoćja i uobičajenu pažnju primjerenu kod preduzimanja ovakvih poslova, mogu preduzimati pravne radnje za koje nisu data posebna uputstva, a potrebna su radi sprovođenja ovlašćenja iz ovog punomoćja.-----

II/3 Punomoćnici su u obavezi da davaoca punomoćja obavještavaju o svim aktivnostima koje proizilaze iz ovog punomoćja.-----

III TRAJANJE I PRENOS PUNOMOĆJA -----

Ovo punomoćje nije vremenski ograničeno.-----

Punomoćnici ne mogu prenijeti punomoćje na drugo lice.-----

IV POUKE I UPOZORENJA -----

Notar je upozorio i poučio davaoca punomoćja u sledećem:-----

Da su punomoćnici ovlašćeni zatražiti da im se izda otpравak ovog izvornika, koje pravo im se može uskratiti, što davalac punomoćja ne želi.-----

Da ovo punomoćje ima dejstvo prema trećim savjesnim licima, uprkos opozivu, sve dok punomoćnici imaju otpравak izvornika – punomoćja. -----

Da se opoziv punomoćja u cjelosti ili djelimično može izvršiti izjavom bez posebne forme, a može i u formi notarskog zapisa. Opoziv se dostavlja punomoćnicima, čija ovlašćenja se opozivaju po pravilima utvrđenim za dostavljanje preporučene pošte.---

Da sa punomoćnicima može ugovoriti naknadu za njihov rad, kao i naknadu za izmirivanje troškova nužnih za postupanje. Davalac punomoćja će odnose u vezi ove pouke riješiti sa punomoćnicima bez posredstva ovog notara.-----

V OVLAŠĆENJE ZA ISPRAVKU GREŠAKA -----

Davalac punomoćja ovlašćuje notara da može, nakon izdavanja otpравka izvornika, jednostranom pisanom izjavom (službenom zabilješkom) ispraviti greške u imenima i brojevima kao i druge očigledne greške u pisanju i računanju. O izvršenim promjenama notar će obavijestiti davaoca punomoćja.-----

VI ZAVRŠNE ODREDBE -----

Broj strana i priloga: -----

Ovaj zapis sastoji se od 7 /sedam/ strana i 7 /sedam/ priloga:-----

1.Odluke o izboru predsjednika Opštine Herceg Novi.-----

2.Lične karte davaoca punomoćja.-----



3. Ličnih karata punomoćnika /ukupno četiri/.-----
4. Rješenja Notarske komore CG broj NKCG-HN-16/2017 od 31.10.2017. godine /trideset prvog oktobra dvije hiljade sedamnaeste/, kojim se određuje ovaj notar za sačinjavanje ovog punomoćja.-----

Otpravci izvornika dostavljeni:-----

-Davaocu punomoćja /jedan primjerak/.-----

Obračun naknade:-----

Naknada za sastav ovog izvornika za koji je izdat fiskalni račun obračunata je po: -----

-TB 1/7-----	40,00 €
-PDV 19 % -----	7,60 €
-ukupno -----	47,60 €.

Saglasnost za paraf i potpis:-----

Notar je izvornik pročitao davaocu punomoćja koji izjavljuje da je isti razumio, da odgovara u potpunosti njegovoj volji, radi čega ga odobrava, svojeručno parafira sve strane i na kraju potpisuje, a nakon njega to čini notar.-----

Datum sastavljanja izvornika:-----

U Herceg Novom, 03.11.2017. godine /trećeg novembra dvije hiljade sedamnaeste/.--



Davalac punomoćja, Organ Uprave SO Herceg Novi




Stevan Katić, predsjednik




Notar

Aleksandra Krivokapić Kuhar







AGENCIJA ZA KATASTAR
IMOVINU

CRNA GORA

OPĆINA JEDINICA
HERCEG NOVI

109-919-17260/2023

10.10.2023.

HERCEG-NOVI

Prema člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 140/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPSTINE HERCEG NOVI -DIREKCIJA ZA IMOVINU I POSREDOVANJE, M.TITA BR. 2 HERCEG NOVI, za potrebe RAZNO izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 47 - PREPIS

Podjela o parcelama

Broj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
					Dvorište		33	0.00
					NASLJEDE		21	0.00
	1				Porodična stambena zgrada		65	0.00
	1				NASLJEDE			
					Porodična stambena zgrada			
					NASLJEDE		119	0.00

Podjela o vlasniku ili nosiocu

Broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
6946245018	ŠUBERIĆ CVJETANA	Sukorišćenje	1/2
3970710095	ŠUBERIĆ MIRKO GOJKO	Sukorišćenje	1/2

Podjela o objektima i posebnim djelovima

Broj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Soba	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
	1	Porodična stambena zgrada GRAĐENJE	0	P 21	/
	1	Stambeni prostor VIŠE OSNOVA Garsonjera	1	P 1	Susvojina ŠUBERIĆ CVJETANA /
					Susvojina ŠUBERIĆ MIRKO GOJKO /
	1	Porodična stambena zgrada NASLJEDE	0	P1 65	/
	1	Stambeni prostor GRAĐENJE Jednosoban stan	1	P 33	Svojina ŠUBERIĆ MIRKO GOJKO /
	1	Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	2	P1 50	Susvojina CHRISTOPHER LUKE BOHNAM /
					VELIKA BRITANIJA -

0293485

1 / 3

dan i vrijeme: 10.10.2023. 08:56:15

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
					Susvojina HEATHER RACHEL BOHNAM VELIKA BRITANIJA

Podaci o teretima i ograničenjima

Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
	1	2	3	Stambeni prostor	28/11/2011	Zabilježba postupka PORESKOG POTRAŽIVANJA U IZNOSU OD 228,59E U SUVLASNIŠTVU SA 1/2 IDEALNOG DIJELA CRISTOPHER LUKE BOHNAM IZ VELIKE BRITANIJE.
	1	2	4	Stambeni prostor	01/12/2011	Zabilježba postupka PORESKOG POTRAŽIVANJA U IZNOSU OD 228,59E U SUVLASNIŠTVU SA 1/2 IDEALNOG DIJELA HEATHER RACHEL BOHNAM IZ VELIKE BRITANIJE.
	1	2	5	Stambeni prostor	05/11/2021 10:40	Zabilježba poreskog potraživanja U IZNOSU OD 1055,41E U KORIST OPŠTINE H NOVI BR.02-2-UP/5-100463/2021 OD 06.09.2021 GOD.U SUSVOJINA U OBIMU OD 1/2 HEATHER RACHEL BOHNAM.
	1	2	6	Stambeni prostor	06/06/2023 11:51	Zabilježba poreskog potraživanja U IZNOSU OD 955,74E U KORIST OPŠTINE H NOVI BR.02-2-UP/5-100462/2023-1 OD 27.02.2023 GOD.U SUSVOJINA U OBIMU OD 1/2 BOHNAM LUKE CHRISTOPHER.
	1	2	7	Stambeni prostor	06/06/2023 12:5	Zabilježba poreskog potraživanja U IZNOSU OD 330,59E U KORIST OPŠTINE H NOVI BR.02-2-UP/5-100462/2023-1 OD 27.02.2023 GOD.U SUSVOJINA U OBIMU OD 1/2 BOHNAM LUKE CHRISTOPHER.

Taksu naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1, Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19) u iznosu od 2 eura.
 Naknada za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga, naplaćena na osnovu člana 174 Zakona o
 glavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15,
 57/17 i 17/18) u iznosu od 3 eura.

Načelnik:
 RADOŠTINOVIĆ MIRJANA

0293484

SAK PODNIJETIH ZAHTJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Broj	Zgrada	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosilac	Sadržaj
	PD				
		109-2-919-1595/1-2023	13.06.2023 12:30	ŠUBERIĆ CVJETANA	BRISANJE TERETA NA KP 237 I 238 KO HERCEG NOVI
	1	109-2-919-1595/1-2023	13.06.2023 12:30	ŠUBERIĆ CVJETANA	BRISANJE TERETA NA KP 237 I 238 KO HERCEG NOVI
	1	109-2-919-1595/1-2023	13.06.2023 12:30	ŠUBERIĆ CVJETANA	BRISANJE TERETA NA KP 237 I 238 KO HERCEG NOVI
	1	109-2-919-1595/1-2023	13.06.2023 12:30	ŠUBERIĆ CVJETANA	BRISANJE TERETA NA KP 237 I 238 KO HERCEG NOVI
	1	109-2-919-1595/1-2023	13.06.2023 12:30	ŠUBERIĆ CVJETANA	BRISANJE TERETA NA KP 237 I 238 KO HERCEG NOVI
	2	109-2-919-1595/1-2023	13.06.2023 12:30	ŠUBERIĆ CVJETANA	BRISANJE TERETA NA KP 237 I 238 KO HERCEG NOVI
	1	109-3-919-516/1-2023	20.04.2023 12:36	UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA OP	UPIS TERETA PORESKOG POTRAŽIVANJA ZA BONHAM LUKE CRISTOPER STAN U OBJ 1 NA KP 238
	2	109-3-919-523/1-2023	20.04.2023 13:10	UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA OP	UPIS TERETA PORESKOG POTRAŽIVANJA ZA BONHAM LUKE CRISTOPER STAN U OBJ 1 NA KP 238
	1	109-2-919-1595/1-2023	13.06.2023 12:30	ŠUBERIĆ CVJETANA	BRISANJE TERETA NA KP 237 I 238 KO HERCEG NOVI

0293483

3 / 3

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 08:56:16

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 3 i 22 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“ br. 2/18 i 34/19) i člana 18 stav 4 Statuta Opština Herceg Novi („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 1/19, 37/19, 06/20, 18/22), na osnovu člana 3 i 4 Odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2023. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 64/22) te člana III Programa uređenja prostora za opštinu Herceg Novi za 2023. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 12/23), predsjednik Opštine Herceg Novi donio je

ODLUKU

o pripremi zemljišta za komunalno opremanje pribavljanjem imovine

Član 1

Opština Herceg Novi pristupa rješavanju imovinsko pravnih odnosa kupovinom nepokretnosti upisanih u LN 47 KO Herceg Novi, katastarski označenih kao kat. parc. 237 KO Herceg Novi, u naravi dvorište, površine 33 m², sa objektom, 1 na istoimenoj parceli, koji u naravi predstavlja porodičnu stambenu zgradu, površine 21 m², i kat. parc. 238 KO Herceg Novi, sa objektom 1 na istoimenoj parceli, koji u naravi predstavlja porodičnu stambenu zgradu površine 65 m², sa pravom sukorišćenja Šuberić Cvjetana i Šuberić Gojka, sa po ½ idealnog dijela, i objektima 2, sa pravom sukorišćenja Šuberić Cvjetana i Šuberić Gojka, sa po ½ idealnog dijela, na predmetnim parcelama i to objekta 1 na kat. parc. 237 KO Herceg Novi, PD 1, u naravi stambeni prostor površine 15 m², u susvojini Šuberić Cvjetana i Šuberić Gojka, sa po ½ idealnog dijela, objekta 1 na kat. parc. 238 KO Herceg Novi, sa stambenim prostorima evidentiranim kao PD 1, površine 33 m², u svojini Šuberić Gojka i PD 2 površine 50 m², u susvojini Christopher Luke Bohnam i Heather Rachel Bohnam sa po ½ idealnog dijela, u cilju sprovođenja dijela Programa uređenja prostora Opštine Herceg Novi za 2023. godinu, u dijelu III UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, pod stavom 1. Sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za sprovođenje ovih odluka su izdaci za nabavu zemljišnih dokumenata pod tačkom 18.

Član 2

Nepokretnosti iz člana 1. ove odluke Opština Herceg Novi se kupuju od vlasnika Šuberić Cvjetane, Šuberić Gojka, Christopher Luke Bohnam i Heather Rachel Bohnam.

Član 3

Kupoprodajna cijena je utvrđena Izvještajem o procjeni tržišne vrijednosti nepokretnosti upisanih u LN 47 KO Herceg Novi izrađenim dana 22.2.2023. godine od strane ovlaštenog procjenjivača dipl. ing. arh. Zorice Ilić Mračević, i iznosi ukupno 138.700,00 €.

Kupoprodajnu cijenu u ukupnom iznosu od 138.700,00 € Opština Herceg Novi je dužna platiti vlasnicima nepokretnosti u skladu sa njihovim vlasničkim udjelima odmah po zaključenju ugovora, sa stavke Budžeta Opštine Herceg Novi za 2023. godinu, u dijelu Kapitalni budžet pod stavkom 44115 - izdaci za eksproprijaciju zemljišta.

Član 4

Ovlašćuje se Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi da zaključi ugovor o kupovini nepokretnosti upisanih u LN 47 KO Herceg Novi nakon stupanja na snagu ove odluke.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na web sajtu opštine Herceg Novi.

Broj: 01-1-018-282/23
Herceg Novi 21.08. 2023.



PREDSJEDNIK OPŠTINE


Stevan Katić

ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ

Примљено: 27.05.2023.				
РЕГИОН	ЈЕДИНСТВЕНИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ЗНАК	РЕДНИ БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
01	1-018-282	23	1	1

IZVJEŠTAJ O PROCJENI TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI


Upisanih u List nepokretnosti br.47 KO Herceg Novi,
Opština Herceg Novi



Naručilac: Kabinet Predsjednika Opštine Herceg Novi
Zahtjev broj: 01-1-018-282/23

Ovlašćeni procjenjivač: Zorica Ilić Mračević, dipl. inž. arh.
Registarski br. Sertifikata: IOPCG-N-021-2025

Datum procjene 22.02.2023. godine



Herceg Novi, Mart 2023. Godine

Sadržaj

KRATAK PRIKAZ RELEVANTNIH PODATAKA PROCJENE	2
1. UVOD	3
1.1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČIOCA POSLA	3
1.2. PREDMET PROCJENE/PODACI O NEPOKRETNOSTI	3
1.3. SVRHA PROCJENE	5
1.4. OSNOV VRIJEDNOSTI	5
1.5. DAN PROCJENE I DAN OBILASKA NEPOKRETNOSTI	5
1.6. DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA	5
1.7. POVJERLJIVOST	5
1.8. PRETPOSTAVKE I OGRANIČENJA	6
2. PRIKUPLJANJE I ANALIZA PODATAKA	6
2.1. LOKACIJA	6
2.2. TEHNIČKI OPIS NEPOKRETNOSTI	8
2.3. FOTODOKUMENTACIJA	11
2.4. FORMALNO-PРАВNA USAGLAŠENOST NEPOKRETNOSTI SA DOSTAVLJENOM DOKUMENTACIJOM I PLANSKI ZONING	17
2.5. NAJBOLJA I NAJISPLATIVIJA UPOTREBA	20
2.6. ANALIZA TRŽIŠTA	20
3. PROCJENA	26
3.1. METODE I TEHNIKE PROCJENE	26
3.2. ODABIR METODA PROCJENE	27
3.3. PROCJENA VRIJEDNOSTI PREDMETNE NEPOKRETNOSTI METODOM DIREKTOG POREĐENJA	27
4. REKONSILIJACIJA DOBIJENIH VRIJEDNOSTI	30
5. ZAKLJUČAK	30
IZJAVA PROCJENJIVAČA	31
Sertifikat ovlaštenog procjenjivača	37
Polisa za osiguranje od odgovornosti	38

KRATAK PRIKAZ RELEVANTNIH PODATAKA PROCJENE		
PREDMET IZVJEŠTAJA	Nekretnina:	Nepokretnosti upisane u LN 47 KO Herceg Novi Prizemna porodična stambena zgrada br.1 neto površine 15 m ² (okolno dvorište površine 33m ³) na kat.parc. 237 i jednospratna porodična stambena zgrada br.1 ukupne neto površine 83 m ² na kat.parc. 238, sa svim pripadajućim zemljištem na lokaciji ukupne površine 119 m ² .
	Lokacija:	Kat. parc. 237 i 238, sve upisano u LN 47 KO Herceg Novi, opština Herceg Novi.
NARUČILAC IZVJEŠTAJA	Opština Herceg Novi, Kabinet predsjednika opštine, Zahtjev br. 01-1-018-282/23 od 10.02.2023.	
VLASNIK NEKRETNINE	• Za kat.parc. 237 i 238 KO Herceg Novi i zgrade na parcelama: Šuberić Cvjetana (sukorišćenje 1/2) i Šuberić Gojko (sukorišćenje 1/2); • Za PD 1 u zgradi br.1 na kat.parc. 237 KO Herceg Novi Šuberić Cvjetana (susvojina 1/2) i Šuberić Gojko (susvojina 1/2) • Za PD 1 u zgradi br.1 na kat.parc. 238 KO Herceg Novi Šuberić Gojko (svojina 1/1) • Za PD 2 u zgradi br.1 na kat.parc. 238 KO Herceg Novi Christopher Luke Bohnam (susvojina 1/2) i Heather Rachel Bohnam (susvojina 1/2).	
UVID U PREDMET PROCJENE I IZVORI INFORMACIJA	Izlazak na lice mjesta, List nepokretnosti, lična baza podataka. Izvori informacija korišćeni za svrhu procjene su tržišni, a u dijelu gdje nisu bili registrovane tržišne transakcije pribjeglo je aproksimacijama. Korišćeno je više izvora informacija i to one najrelevantnijih u svim tržišnim segmentima.	
STANDARDI PROCJENE	Evropski standardi za procjenu nekretnina (European Valuation Standards) a saglasno Pravilniku o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine („Sl.list CG“, br. 126/2022)	
OSNOVA VRIJEDNOSTI	Tržišna vrijednost	
SVRHA PROCJENE	Za donošenje poslovnih odluka, tj. za potrebe eventualnog otkupa.	
TERETI I OGRANIČENJA	Za dvorište na kat.parc. 237, stambeni prostor PD 1 na kat.parc. 237 i stambeni prostor PD 1 na kat.parc. 238 upisan je teret doživotnog plodouživanja u korist Šuberić Lazara Jelke iz H.Novog. Za stambeni prostor PD2 na kat.parc. 238 KO Herceg Novi upisane su zabilježbe postupaka poreskog potraživanja u iznosu od po 228,59 eura za Christopher Luke Bohnam i Heather Rachel Bohnam i zabilježba poreskog potraživanja od 1055,41 eura u korist Opštine H.Novi od 06.09.2021 (sve prema LN).	
UTICAJ TERETA I OGRANIČENJA NA VRIJEDNOST NEKRETNINE	Nema pod pretpostavkom da će se poreska potraživanja izmiriti pri donošenju poslovnih odluka ili ugovorom regulisati rok njihovog izmirenja, i da će se iz LN izbrisati teret doživotnog plodouživanja za lice koje je već preminulo (sa čim je procjenitelj upoznat prilikom obilaska lokacije).	
UKUPNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST SVIH NEPOKRETNOSTI (€)	138.700,00 €	
TRŽIŠNA VRIJEDNOST NEIZGRADENOG ZEMLJIŠTA-DVORIŠTA OKO OBJEKATA (izdvojeno po zahtjevu naručioca)	5000,00 € (151,51 €/m ²)	
NA DAN / DATUM PROCJENE	22. februar 2023. godine	
DATUM IZVJEŠTAVANJA	11. mart 2023. godine	
IZVJEŠTAJ SAČINILA	Ovlašćeni procjenjivač Zorica Ilić Mračević, dipl. inž.arh. Registarski br. Sertifikata: IOPCG-N-021-2025	

INSTITUT OVLAŠĆENIH PROCJENJIVAČA NEPOKRETNOSTI IOPCG
Dipl. inž. arh. Zorica Ilić Mračević
ovlašćeni procjenjivač nekretnina
Br. IOPCG-N-021-2025
IZDANJE: 11.03.2023. GODINE

prostor PD 1) sa okolnim dvorištem na istoj parceli površine 33 m², i jednospratna zgrada br.1 kat.parc. 238 čija je površina pod objektom 65 m² i ukupna neto površina 83 m² (koju čini stambeni prostor PD 1 u prizemlju površine 33 m² i stambeni prostor PD 2 na spratu površine 50 m²), upisano u LN br. 47 KO Herceg Novi, opština Herceg Novi.
Ukupna površina lokacije je 119 m², a na lokaciji se nalazi ukupno 98 m² neto stambenog prostora unutar dva objekta. Adresa nepokretnosti je stepenište-Ul. Sima Matavulja br. 8, Herceg Novi.

PODRUČNA JEDINICA
HERCEG NOVI

Datum: 22.02.2023 18:03
KO: HERCEG-NOVI

LIST NEPOKRETNOSTI 47 - PREPIS

Podaci o parceli						
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan zgrade	Datum upisa	Potpis ili slika i lučni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ² Prihod
237	1				Porodična stambena zgrada NASLJEDE	21 0,00
237					Ovornica NASLJEDE	33 0,00
238	1				Porodična stambena zgrada NASLJEDE	65 0,00

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Ime i prezime prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Ostalo pravo
*	ŠUBERIĆ CVJETANA	Sukorišćenje	1/2
*	ŠUBERIĆ MIRKO GOJKO	Sukorišćenje	1/2

Podaci o objektima i posebnim dijelovima objekta					
Broj/podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sadržaj	PD Godina tegradije	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
237	1	Porodična stambena zgrada GRADENJE	0	PRIZEMNA ZGRADA 21	
237	1	Stambeni prostor VSE OSNOVA Garsonjera	1	Prizemlje 15	Susvojina 1/2 ŠUBERIĆ CVJETANA *
238	1	Porodična stambena zgrada NASLJEDE	0	JEDNOSPATNA ZGRADA 65	Susvojina 1/2 ŠUBERIĆ MIRKO GOJKO *
238	1	Stambeni prostor GRADENJE Jednosoban stan	1	Prizemlje 33	Svojina 1/1 ŠUBERIĆ MIRKO GOJKO *
238	1	Stambeni prostor KLPOHRNA Ovornica stan	2	Prvi sprat 50	Susvojina 1/2 CHRISTOPHER LUKE BOHNAM *

Podaci o teretima i ograničenjima						
Broj/podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korištenja	Datum upisa	Opis prava
237	0	1	1	Ovornica	15.03.2021	Dobvoljno plodouživanje U NOKL ŠUBERIĆ LAZARA JELKA IZ H-NOVI
237	1	1	1	Stambeni prostor	04.11.2010	Dobvoljno plodouživanje U NOKL ŠUBERIĆ LAZARA JELKA IZ H-NOVI
238	1	1	1	Stambeni prostor	04.11.2010	Dobvoljno plodouživanje U NOKL ŠUBERIĆ LAZARA JELKA IZ H-NOVI
238	1	2	3	Stambeni prostor	28.11.2011	Zabijelba postupka PORESNOG POTRAŽNANJA U ENOSU OD 228,59€ U SVLASNIŠTVU SA 1/2 IDEALNOG DIJELA CHRISTOPHER LUKE BOHNAM IZ VELIKE BRITANJE
238	1	2	4	Stambeni prostor	01.12.2011	Zabijelba postupka PORESNOG POTRAŽNANJA U ENOSU OD 228,59€ U SVLASNIŠTVU SA 1/2 IDEALNOG DIJELA HEATHER RACHEL BOHNAM IZ VELIKE BRITANJE
238	1	2	5	Stambeni prostor	05.11.2021	Zabijelba postupka potraživanja U ENOSU OD 1055,41€ U NOKL OPŠTINE H-NOVI BR.02-3-UP/15-100443/2021 OD 04.09.2021 GOD. U SVUVOJINA U OBIMU OD 1/2 HEATHER RACHEL BOHNAM

Osnov prava vlasništva, tereti i ograničenja

Uvidom u prepis Lista nepokretnosti 47 za KO Herceg Novi (preuzetog sa sajta <https://ekatastar.me/ekatastar-web/action/elogin>), proizilazi da su predmetne kat.parc. 237 i 238 KO Herceg Novi u vlasništvu Šuberić Cvjetane (osnov prava sukorišćenje 1/2) i Šuberić Gojka (osnov prava sukorišćenje 1/2).

PD 1 u zgradi br.1 na kat.parc. 237 KO Herceg Novi je u susvojini Šuberić Cvjetane (susvojina 1/2) i Šuberić Gojka (susvojina 1/2).

PD 1 u zgradi br.1 na kat.parc. 238 KO Herceg Novi je u vlasništvu Šuberić Gojka (svojina 1/1), a

PD 2 u zgradi br.1 na kat.parc. 238 KO Herceg Novi u susvojini Christopher Luke Bohnam (susvojina 1/2) i Heather Rachel Bohnam (susvojina 1/2).

Za predmetne nepokretnosti u LN su evidentirani sledeći tereti i ograničenja (sve prema LN):

Za dvorište na kat.parc. 237, stambeni prostor PD 1 na kat.parc. 237 i stambeni prostor PD 1 na kat.parc. 238 upisan je teret doživotnog plodouživanja u korist Šuberić Lazara Jelke iz H.Novog. Za stambeni prostor PD2 na kat.parc. 238 KO Herceg Novi upisane su zabilježbe postupaka poreskog potraživanja u iznosu od po 228,59 eura za Christopher Luke Bohnam i Heather Rachel Bohnam i zabilježba poreskog potraživanja od 1055,41 euro u korist Opštine H.Novi od 06.09.2021.

Prepis LN 47 je dat je kao Prilog br.1.

Sa stanovišta svrhe za koju se radi procjena upisani tereti nemaju značajnijeg uticaja pod pretpostavkom da će se poreska potraživanja izmiriti prije donošenja poslovnih odluka odnosno eventualne prodaje ili ugovorom regulisati obaveza i rok izmirenja istih za sadašnje nosioce prava nad nepokretnostima, kao i da će se iz LN izbrisati teret doživotnog plodouživanja za lice koje je po riječima jednog od vlasnika već preminulo (prilikom obilaska terena procjenitelj je informisan da je osoba za koju je u LN upisano pravo doživotnog plodouživanja ranije preminula, pa ovo ograničenje samo nije izbrisano u katastru nepokretnosti).

1.3. SVRHA PROCJENE

Procjena je rađena u svrhu davanja stručnog mišljenja o vrijednosti nepokretnosti radi donošenja poslovnih odluka tj. za potrebe eventualnog otkupa predmetnih nepokretnosti.

Rezultat ove procjene i konsultacionih usluga ne predstavlja mišljenje o pravičnosti ili investicioni savjet i ne treba ga posmatrati kao takav. Ova procjena je urađena u skladu sa generalno prihvaćenim standardima vršenja procjena.

1.4. OSNOV VRIJEDNOSTI

Sa stanovišta prirode nepokretnosti, raspoloživih podataka i svrhe procjene, kao osnov vrijednosti je usvojena Tržišna vrijednost.

Tržišna vrijednost¹ je ocijenjeni novčani iznos za koji imovina ili obaveza može biti razmijenjena na određeni datum, u transakciji između zainteresovanog kupca i zainteresovanog prodavca, pod objektivnim uslovima, posle odgovarajućeg marketinga, pri čemu obje strane posjeduju odgovarajuća znanja i informacije i djeluju bez prinude.

1.5. DAN PROCJENE I DAN OBILASKA NEPOKRETNOSTI

Dan procjene i datum izlaska na teren 22.02.2023.

Datum izrade Izvještaja je 11. 03. 2023.godine.

1.6. DOKUMENTACIJA

- List nepokretnosti – Prepis LN 47 za KO Herceg Novi preuzet sa zvaničnog sajta Uprave za katastar i državnu imovinu na datum izrade procjene (PRILOG 1);
- List nepokretnosti – Izvod iz LN 178 KO Herceg Novi za kat.parc. 610 KO Herceg Novi preuzet sa zvaničnog sajta Uprave za katastar i državnu imovinu. (PRILOG 2);
- List nepokretnosti – Izvod iz LN 178 KO Herceg Novi za kat.parc. 602/2 KO Herceg Novi preuzet sa zvaničnog sajta Uprave za katastar i državnu imovinu. (PRILOG 3);
- List nepokretnosti – Izvod iz LN 494 za KO Topla za kat.parc. 2583/1 KO Topla preuzet sa zvaničnog sajta Uprave za katastar i državnu imovinu. (PRILOG 4);
- Zahtjev za izradu procjene br. 01-1-018-282/23 od 10.02.2023. godine. (PRILOG 5).

1.7. POVJERLJIVOST

Ovaj izveštaj je urađen sa svrhom naznačenom na početku i samo za upotrebu od strane gore navedenog klijenta. Informacije iz izvještaja su povjerljive i u službi su isključivo klijenta i njegovih profesionalnih savjetnika. Niti cijeli, niti bilo koji dio izveštaja ili bilo kakvo pozivanje na izveštaj ne može biti sastavni dio bilo kog objavljenog dokumenta, cirkularnih dopisa ili izjava, bez pisane

¹Definicija je preuzeta iz *Pravilnika o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine* („Sl.list CG“, br. 126/2022).

saglasnosti procjenitelja, u vezi sa formom i sadržajem potencijalnog objavljivanja. Rezultat procjene i konsultacionih usluga ne predstavlja mišljenje o pravičnosti ili investicioni savjet i ne treba posmatrati kao takav.

1.8. PRETPOSTAVKE I OGRANIČENJA

- Ovaj Izvještaj se bazira na podacima koji su dobavljeni od strane ovlašćenih predstavnika klijenta i informacijama sakupljenim tokom posjete lokaciji. Usmene, pisane i elektroničke informacije koje su dostavljene uzete su kao istinite i tačne, ali lično ne preuzimamo odgovornost za njihovu tačnost. Pretpostavilo se da postoje, ili da mogu biti nabavljene, obnovljene, sve potrebne dozvole, odobrenja i saglasnosti, od lokalne ili republičke vlasti, privatnih osoba ili organizacija, za bilo kakvo korišćenje koje je pokriveno ovim izvještajem.
- Procjena je rađena pod pretpostavkom da upisani tereti i ograničenja nemaju uticaja na vrijednost nepokretnosti jer će se poreska potraživanja izmiriti prije donošenja poslovnih odluka/prodaje ili će se ugovorom regulisati rok njihovog izmirenja, i da će se iz LN izbaciti teret doživotnog plodouživanja za lice koje je već preminulo (sa čim je procjenitelj informisan usmeno prilikom obilaska terena).
- Procjena imovine je bazirana na pretpostavci najbolje upotrebe i namjene, što podrazuje da se isto koristi na način koji je fizički moguć, pravno dopušten, finansijski izvodljiv i omogućava maksimalnu profitabilnost od njene upotrebe.
- Ne preuzimamo odgovornost za buduće promjene / promjene koje mogu nastati nakon procjene naznačene u ovom izvještaju, kao datum procjene/ u sferi ekonomskih ili finansijskih dešavanja koje bi se efektivirale na mišljenja usvojena u Izvještaju.
- Ne snosimo odgovornost za stvari pravne prirode. Procjena pretpostavlja, ukoliko drugačije navedeno, da su vlasnikove tvrdnje valjane, imovinska prava su dobra i utuživa i postoje smetnje koje se ne bi mogle otkloniti normalnim putem.
- Prema našem saznanju, svi podaci dati u ovom izvještaju su istiniti i tačni. Iako su sakupljeni pouzdanih izvora, ne garantujemo niti snosimo odgovornost za tačnost podataka, mišljenja i procjena koje su dobavljene od strane drugih i koje su bile korišćene u sastavljanju ovog Izvještaja.
- Ne snosimo odgovornost za bilo kakve posljedice koje bi mogle da proisteknu iz prodaje ili drugi način korišćenog ili upotrebljenog predmeta procjene u regulisanju međusobnih odnosa poslovnih partnera ili vlasnika prema trećim licima i slično.

Vrijednost ili vrijednosti prezentirane u ovom Izvještaju se temelje na navedenim pretpostavkama


2. PRIKUPLJANJE I ANALIZA PODATAKA

2.1. LOKACIJA


Makrolokacija

Država	Crna Gora (Jugoistočna Evropa)
Površina	13 812 km ² (13452 km ² kopno i 360km ² voda)
Broj stanovnika	620 029 (popis 2011.)
Glavni grad	Podgorica (185.937 stanovnika)
Valuta	Euro (€)
Dužina morske obale	293 km
Broj plaža	117
Dužina plaža	52 km
Najveće jezero	Skadarsko jezero
Najdublji kanjon	Tara (1.300 m)
Nacionalni parkovi	Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Lovćen, Prokletije
Najveći zaliv	Bokokotorski zaliv Jadranskog mora
Vremenska zona	GTM +1
Elektro sistem	220V/50Hz

Opština	Herceg Novi (Primorski region Crne Gore)
Broj stanovnika Opštine	Cca 30864 (popis 2011.)
Površina	235 km ²
Opštinski centar	grad Herceg Novi
Osnovne karakteristike	Herceg Novi spada u značajnije turističke centare u Crne Gore. Blizina aerodroma "Čilipi" u Dubrovniku i aerodroma u Tivtu čini ga lako dostupnom destinacijom za strane turiste. Ima bogat pozorišni i kulturni život, te su osnovni prihodi opštine od turizma.
Klima	Mediteranska; prosječna god. temperatura 16.2°C, temperatura mora oko 25°C u ljetnjim mjesecima, godišnje ima oko 200 sunčanih dana
Naselje	Herceg Novi
Karakter naselja	Gradsko (urbano)
Broj stanovn. u naselju	11059 stanovnika (popis 2011.)
Ostalo	Herceg Novi se kao i veći dio Opštine Herceg Novi nalazi u zaštićenoj okolini (bafer zoni) Prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora koje se nalazi na Listi svjetske baštine „UNESCO-a“.



Sl. 2. Položaj predmetne nepokretnosti u Boki Kotorskoj (Makrolokacija procenjivane nepokretnosti),
izvor: Google Earth




Sl. 3. Položaj predmetne nepokretnosti u Herceg Novom
izvor: <http://www.nekretnine.co.me/me/Geoportal.asp>

Predmetna nepokretnost nalazi se u Opštini Herceg Novom. Grad Herceg Novi je administrativni i kulturni centar istoimene opštine, smještene u podnožju planine Orjen na krajnjem jugozapadu Crne Gore.

Na oko 12 km istočno od lokacije saobraća trajekt Kamenari-Lepetani preko kojeg se stiže do grada Tivta i Aerodroma Tivat, a na manje od 20 km zapadno magistralnim putem preko graničnog prelaza Debeli brijeg dolazi se do Aerodroma Ćilipi, a potom ubrzo i do Dubrovnika. Takođe, nedaleko od predmetne lokacije na magistralni put priključuje se put Meljine-Petijevići kojim se preko graničnog prelaza Sitnica za manje od sat vremena dolazi do Trebinja. HercegNovsko područje ima dugogodišnju tradiciju u bavljenju turizmom, a najviše je zastupljen sezonski, zdravstveni i kulturni turizam.

Mikrolokacija



Sl. 4. Mikrolokacija procenjene nepokretnosti
izvor: <http://www.nekretnine.co.me/me/Geoportal.asp>

Predmetna nepokretnost se nalazi u centru Herceg Novog, naslonjena sa sjeverozapadne strane zida Kanli Kule i Starog grada. Nalazi se na cca 370 m od obale mora, Gradske luke i Mula na potoku Škvera.

Trg Nikole Đurkovića i Sat kula udaljeni su cca 120m vazdušnom linijom u pravcu juga, Trg Hercega Stjepana (Belavista) je na cca 130m u pravcu juga, Tvrdava Forte Mare je na oko 320 m u istom pravcu, a Trg Maršala Tita sa garažom kod zgrade Opštine je udaljen oko 550 m u pravcu zapada. Dom zdravlja je udaljen od lokacije oko 1,06 km u pravcu sjeverozapada.

Lokacija se nalazi cca 30 m ispod Jadranske magistrale. Sa zapadne strane izlazi na Ulicu Stjepana Matavulja koje povezuje ulicu I bokeške brigade i Trg Nikole Đurkovića.

Shodno Odluci o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 12/21), nepokretnost koja je predmet procjene nalazi se u području koje pripada I zoni građevinskog zemljišta. Utvrđena visina naknade u ovoj zoni iznosi 150 € za stanovanje i poslovanje do 500 m².

Uzimajući u obzir karakteristike mikrolokacije, iako nema riješen kolski prilaz i parkiranje, nepokretnost se čini dosta poželjnom kako za stalno tako i za sezonsko stanovanje, kao i za rentiranje u toku ljetnje sezone.

2.2. TEHNIČKI OPIS NEPOKRETNOSTI

Godina izgradnje objekata - privođenje	Procjenitelju nije poznata tačna godina gradnje objekata koji su predmet procjene. U pitanju su stari objekti. Pretpostavka je da su objekti građeni
--	--

namjeni	još tokom 1/2 prošlog vijeka, da je objekat na kat.parc. 238 naknadno dograđen za dio sa ravnim krovom (pod pločom) gdje se nalazi kupatilo na spratu kuće i da je objekat na kat.parc. 237 naknadno adaptiran iz pomoćnog u stambeni objekat i kao takav sada uknjižen.
Osnovni podaci o objektu	Predmet procjene predstavlja prizemna zgrada br. 1-porodična stambena zgrada neto površine 15 m² sa okolnim dvorištem površine 33m² na kat.parc. 237, i jednospratna zgrada br.1 ukupne neto površine 83 m² na kat.parc. 238 , sve upisano u LN 47 KO Herceg Novi. Objektu na kat.parc. 237 i prizemnom dijelu objekta na kat.parc. 238 KO Herceg Novi, pristupa se iz zajedničkog dvorišta u dijelu kat.parc. 237 koje vodi od stepeništa Sima Matavulja, dok se spratu objekta na kat.parc. 238 pristupa sa bočnog stepeništa –(kat.parc. 610) koje nastavlja ka ulazu Kanli kule. <u>Zbog zajedničkog prilaza predmetne nepokretnosti se posmatraju kao jedna jedinstvena lokacija koju čine kat.parc. 237 i 238 KO Herceg Novi ukupne površine 119 m² (prema LN) sa dva objekta čija je ukupna neto stambena površina 98 m².</u> Objekat na kat.parc. 237 je malo povučen u odnosu na liniju stepeništa Sima Matavulja, dok objekat na kat.parc. 238 ide do samog stepeništa. Objekti se nalaze unutar gusto izgrađenog Zapadnog podgrađa, neposredno uz Stari grad, i zbog okolnih izgrađenih struktura nemaju pogled na more. Zgrada br.1 na kat.parc. 237 KO Herceg Novi Objekat na kat.parc. 237 čini jedna prostorija čija je površina prema LN 15m², organizovana samo za boravak ili spavanje, bez posebnog kuhinjskog dijela i kupatila (u funkcionalnom smislu ovaj dio nije nezavisan jer nema sve neophodne dijelove stambenog prostora). Ulaz je bočno sa sjeverne strane iz prolaza koji razdvaja objekte na kat.parc. 237 i 238, a prozorski otvori su orjentisani ka zapadu odnosno stepeništu Sima Matavulja. Prostor između objekta i stepeništa je popločan i nadkriven nadstešnicom, pa se koristi kao terasa sa vanjskom česmom, dok je manji slobodni dio parcele sa zapadne strane objekta zarastao u zelenilo. Sa južne strane objekta nalazi se neuređena zelena površina koja je jedinstveno ograđena i doživljava se kao dio neuređenog dvorišta u sklopu kat.parc. 237, ali ovaj prostor prema Geoportalu izlazi iz ove parcele. Dvorište oko objekta (uređeni kao i manji neuređeni-„zeleni“ dio) je značajno denivelisano u odnosu na stepenište Sima Matavulja, na toj strani uz stepenište je kameni potporni zid, a dvorište je i dodatno ograđeno transparentnom metalnom ogradom. Dvorišni dio prema objektu na kat.parc. 238 je izbetoniran, ulazna vrata prizemnog dijela objekta na kat.parc. 238 nalaze se naspram ulaza u objekat na kat.parc. 237, a pravo od ulazne kapije u pravcu zidina Kanli kule vodi usko betonsko stepenište koje vodi do skrivenog „otvorenog toaleta“ sa sjeverne strane objekta na kat.parc. 238 uz stare zidine. Zgrada br.1 na kat.parc. 238 KO Herceg Novi Prizemni dio ovog objekta čini stan označen kao PD 1 čija je kvadratura prema LN 33 m². Ulaz je sa južne strane, naspram ulaza u objekat na kat.parc. 237. Od ulaznih vrata pravo po dužini je organizovana kuhinja, a bočno odmah pored ulaznih vrata ulazi se u glavnu sobu-centralnu prostoriju koja je jednim prozorom orjentisana ka stepeništu Sima Matavulja, a drugim ka jugu tj. dvorištu u prolazu između dva objekta na lokaciji. Iz kuhinje se ulazi u manji hodnik gdje je ranije bilo unutrašnje stepenište kojim se penjalo na sprat kuće, ali je taj otvor zatvoren prilikom prodaje sprata kuće, dok se bočno ulazi u kupatilo koje


	takođe ima prozorski otvor ka stepeništu tj. ulici Sima Matavulja. Sprat objekta čini stan označen kao PD 2 površine 50 m² prema LN trenutku obilaska objekta, stan je bio van funkcije tj. u postupku potpunog renoviranja, a prema informacijama dobijenim prilikom obilaska ovaj prostor stoji već duže vrijeme u takvom stanju tj. davnije započeto renoviranje ali radovi nisu odmakli i sve stoji nezavršeno duže vrijeme. Ulaz je sa sjeverne strane, iz pravca stepeništa koje vodi ka Kanli Kuli. U funkcionalnoj organizaciji se izdvaja prostrani ulazni hodnik iz koga se ulazilo u kuhinju, dnevni boravak, sobu i kupatilo. Može se zaključiti da je zapadno od ulaza bila kuhinja koja je prozorom orijentisana ka stepeništu Sima Matavulja i nastavlja se na dnevni boravak koji ima manju terasu na južnoj fasadi (prema objektu na kat.parc. 237) i prozor takođe ka ul. Sima Matavulja. Pored boravka je druga soba, prozorom orijentisana ka jugu, a ka istoku u naknadno dograđenom dijelu organizovano je kupatilo koje ima i vrata ka dvorani na južnoj strani (koja se ne koriste). U hodniku je nekada bilo unutrašnje stepenište koje je zatvoreno kada su promijenjeni vlasnici sprata kuće. U hodniku postoji otvor ka tavanu ispod krova.
Konstrukcija zgrade	Pretpostavka je da su objekti građeni masivnim sistemom gradnje dograđen dio u kom je kupatilo na spratu objekta na kat.parc. 238 i klasična armirano-betonska konstrukcija. Krov porodične kuće na kat.parc. 238 je četvorovodni pokriven crijepljivim a prema riječima vlasnika renoviran je prije nekoliko godina (što je evidentno na terenu). Krov dograđenog kupatilskog dijela je ravan, na pločom. Krov objekta na kat.parc. 237 je jednovodan.
Podovi	U prizemlju porodične kuće na kat.parc. 238 i u objektu na kat.parc. 237 na podovima su keramičke pločice, dok su na spratu kuće na kat.parc. 238 podne obloge uglavnom uklonjene, a u sobama je zadržan stari parket.
Plafoni i zidovi	U prizemlju porodične kuće na kat.parc. 238 zidovi kupatila i kuhinje su dijelovima obloženi keramičkim pločicama (u kuhinji su sa dijela zidovi uklonjene pločice), zidovi hodnika su dijelom obloženi lamperijom, dok su ostali zidovi i plafoni omalterisani, gletovani i premazani poludisperzivnom bijelom bojom. Zidovi u objektu na kat.parc. 237 su takođe omalterisani, gletovani i premazani poludisperzivnom bijelom bojom. Na spratu kuće (PD2) na kat.parc. 238 plafoni i zidovi su značajno oštećeni – vidno je crnilo vjerovatno od vlage (utvrđivanje uzroka nastanka ovih oštećenja nije predmet ove procjene). U kupatilu na spratu objekta na kat.parc. 238 dijelom je ostala stara keramika.
Fasadna stolarija	Drvena sa škurama u bijeloj i plavoj boji. Ulazna vrata u objekat na kat.parc. 237 su AL/PVC u braon boji, a ulazna vrata u prizemlje i sprat objekta na kat.parc. 238 su drvena sa staklenim dijelovima.
Unutrašnja stolarija	Unutrašnja vrata su drvena u objekatu na kat.parc. 238, a objekat na kat.parc. 237 nema unutrašnjih vrata.
Instalacije	Objekti se trenutno ne koriste, a sprat objekta na kat.parc. 237 je duže vrijeme i u postupku rekonstrukcije, ali je pretpostavka da isti imaju sve neophodne instalacije.
Fasada	Fasada objekata su maletisane i bojene u svijelim-bež tonovima. Fasada objekta na kat.parc. 237 je u boljem stanju.
Utrživost nekretnine	Srednja
Orijentacija objekta	Porodična stambena zgrada na kat.parc. 237 je orijentisana dominantno prema zapadu tj. ul. Sima Matavulja, dok je objekat na kat.parc. 238 orijentisan takođe ka toj strani, a dijelom i ka jugu.

Tabela 1. Tehnički opis predmetnih nepokretnosti


2.3. FOTODOKUMENTACIJA




Sl. 5-7 Prilaz spratu objekta na kat.parc. 238 sa stepeništa koje vodi ka Kanli Kuli (kat.parc. 610 KO Herceg Novi)



Sl. 8-11 Ul. I bokaške brigade malo iznad lokacije i Stepenište Sima Matavulja sa zapadne strane lokacije







Sl.12-15 Fasade objekta br.1 na kat.parc. 238 KO Herceg Novi




Zapadna fasada i bočna —sjeverna fasada prema
„zajedničkom dvorištu“


Sl.16-17 Fasade objekta br.1 na kat.parc. 237 KO Herceg Novi




Sl. 18-23 Ulazna kapija u „zajedničko dvorište“ u dijelu kat.parc. 237; ulaz i unutrašnjost porodične stambene zgrade na kat.parc. 237




Sl. 24-27 Popločano i nadkriveno dvorište ispred objekta na kat.parc. 237




Sl. 28-31 Mali neuređeni dio dvorišta na zapadnoj starni kat.parc. 237 KO Herceg Novi i neuređeno zelenilo pored-
izvan lokacije(sa jugozapadne strane) koje se doživljava kao dio dvorišta jer je jedinstveno odgađeno




Sl. 32-35 Prolaz između objekata i stepenište koje vodi do skrivenog „otvorenog toaleta“ uz zidine iza objekta na k.p. 238




Sl. 36-39 Ulaz i kuhinjski dio u prizemlju (PD1) objekta na kat.parc. 238







Sl. 40-43 Dnevni boravak-glavna prostorija u prizemlju objekta (PD1) na kat.parc. 238



Sl. 44-47 Hodnik u prizemlju objekta na kat.parc. 238 (zatvoren je otvor koji je vodio ka spratu objekta)




Sl. 48-51 Kupatilo u prizemlju objekta na kat.parc. 238





Sl. 52-54 Ulaz na sprat (PD2) u objektu na kat.parc. 238




Sl. 55-64 Hodnik na spratu (PD2) u objektu na kat.parc. 238 (izraženo je „crnilo“ na zidovima i plafonima)






Sl. 65-72 Kuhinjski dio i boravak u okviru PD2 u objektu na kat.parc. 238



Sl. 73-75 Ulaz u drugu sobu u okviru PD2 u objektu na kat.parc. 238




Sl. 76-79 Kupatilo u okviru PD2 u objektu na kat.parc. 238

Sl.5-79 Fotodokumentacija sa terena

2.4. FORMALNO-PРАВNA USAGLAŠENOST NEPOKRETNOSTI SA DOSTAVLJENOM DOKUMENTACIJOM I PLANSKI ZONING

Formalno pravni status

Imajući u vidu da nije dostupna etažna razrada objekata i njihovih posebnih dijelova, identifikacija nepokretnosti je izvršena na osnovu dostupnih informacija- zvaničnih podataka iz Uprave za katastar i državnu imovinu (Lista nepokretnosti i Geoportala), kao i na osnovu obilaska predmetne nepokretnosti.



Sl. 80-81: Objekti na kat.parc. 237 i 238, površine horizontalnih Gabarita objekata prema Geoportalu (www.geoportal.co.me)

Kada se poredi stanje iz Lista nepokretnosti sa Geoportalom, može se zaključiti da površina pod objektom br.1 na kat.parc. 238 prema Geoportalu (cca 61m²) nešto odstupa od površine iz LN (65m²) i da objekat ne zauzima cijelu površinu kat.parc. 238 kao što stoji u LN.

Kod kat.parc. 237 površina horizontalnog gabarita objekata na Geoportalu i u LN su gotovo usklađene (cca 21 m²), ali je ukupna površina parcele br. 237 KO H.Novi iz Geoportala (cca 48 m²) nešto manja od površine parcele iz LN (ukupno 54 m², 21m² pod objektom + 33 m² dvorište).

Na terenu je evidentno da su se objekti koristili za stambenu namjenu, eventualno objekat na kat.parc. 237 koji u funkcionalnom smislu nije nezavisna cjelina (nema kuhinju i kupatilo) i za potrebe sezonskog turizma. Iako je vidno da se kuće trenutno ne koriste, pogotovo sprat objekta 1 na kat.parc. 238 u kojem je prije dužeg vremena započeto i obustavljeno renoviranje, može se smatrati da su namjene objekata na terenu usklađene sa namjenama iz LN.

Sa Geoportala se zaključuje i da veliki dio neuređene zelene površine sa jugozapadne strane kat.parc. 237 ne ulazi u predmetnu lokaciju, iako je prostor jedinstveno odrađen i na terenu se doživljava kao neuređeni dio istog dvorišta.

Nepokretnosti se procjenjuju u skladu sa zvaničnom katastarskom evidencijom (prema podacima iz LN).

Imajući u vidu da se objektima pristupa iz zajedničkog dvorišta (koje je katastarski u sklopu kat.parc. 237 KO Herceg Novi), te da objekat tj. stambeni prostor na kat.parc. 237 nije funkcionalno nezavisna cjelina, predmetne nepokretnosti se posmatraju kao jedna jedinstvena lokacija ukupne površine 119 m² (prema LN) sa stambenim prostorom ukupne neto površine 98 m² koji se nalazi u okviru dva objekta.


Zahtjev naručioca procjene je da se da jedinstvena tržišna vrijednost svih nepokretnosti na parceli, kao i posebna vrijednost zemljišta tj. dvorišta oko objekata.

Planski zoning i urbanistički parametri

Predmetna lokacija koju čini kat.parc.br.237 i 238 KO Herceg Novi je u obuhvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Herceg Novi - PUPa OHN i Generalnog urbanističkog rješenja za centar lokalne samouprave Herceg Novi- GURa Herceg Novi („Sl. List CG o.p.“, br. 52/2018).

Lokacija se nalazi u okviru registrovanog zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra: kulturno istorijske cjeline Zapadno podgrađe Herceg Novog, neposredno uz fortifikacionu arhitekturu Kanli kule (Krvave kule), sa njene sjeverozapadne strane.

Parcele su planirane za namjenu „stanovanje srednje gustine“ (SS), a nalaze se u okviru planirane jedinice 01-12: Zapadno podgrađe koja je administrativni, kulturni i turistički centar grada.



Fortifikacijska arhitektura :

1. Kanli kula (Krvava kula)
2. Tvrđava Forte Mare
3. Zidine starog HercegNovskog grada
4. Turska tvrđava, razvalina; Savina


REGISTROVANA ZAŠTIĆENA NEPOKRETNOST KULturna DOBRA

Kulturno istorijske cjeline ili kompleksi:

1. Staro gradsko jezgro Herceg Novog
2. Zapadno podgrađe Herceg Novog
3. Istočno podgrađe Herceg Novog
4. HercegNovski Lazaret u Meljinama
5. Kuća Olge Komnenović

Zaštićena okolina kulturnog dobra

Slika 82: Izvod iz grafičkog priloga PUP-a OHN-GUR Herceg Novi, List br.03 Režimi zaštite, ograničenja i konstante u prostoru



- GRANICA MORSKOG DOBRA
- ZONA UREĐENE OBALE
- GRANICA OBUHVATA DIREKTNE PRIMJENE GUR-a
- UNUTRAŠNJE MORSKE VODE (Obalno more)
- ZAŠTIĆENA PRIRODNO DOBRA
- PREDLOG ZAŠTITE PRIRODNOG DOBRA
- ZAŠTIĆENA KULturna DOBRA PREMA STUDIJU ZAŠTITE
- ZAŠTIĆENA OKOLINA KULturnOG DOBRA PREMA STUDIJU ZAŠTITE
- GRADSKA UL. KAO DIO DRŽAVNOG PUTA
- GLAVNA GRADSKA ULICA
- SABIRNA ULICA
- PRISTUPNA ULICA
- KOLSKO - PIJEŠAČKI PRILAZI
- PIJEŠAČKA ULICA
- ŠETALIŠTE
- ŠUMSKE STAZE

K2 Tvrđava "Kanli Kula", Stari grad


AM	POVRŠINE ZA STANOVANJE MALE GUSTINE
SS	POVRŠINE ZA STANOVANJE SREDNJE GUSTINE
SV	POVRŠINE ZA STANOVANJE VEĆE GUSTINE
VG	POVRŠINE ZA STANOVANJE VELIKE GUSTINE
CD	POVRŠINE ZA CENTRALNE DJELATNOSTI
TI	HOTELI
TZ	TURISTIČKA NASELJA
IS	POVRŠINE ZA ŠKOLSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU
Z	POVRŠINE ZA ZDRAVSTVO
K	POVRŠINE ZA KULTURU
SR	POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU
P	POVRŠINE ZA INDUSTRIJU I PROIZVODNIJU
MH	POVRŠINE ZA MJEŠOVITE NAMJENE
PU	POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE
P	POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
S	ŠUMSKE POVRŠINE
M	POVRŠINE MORA
VK	POVRŠINE KOPNENIH VODA
OP	OSTALE PRIRODNE POVRŠINE
P	POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
IO	POVRŠINE OSTALE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA
GP	POVRŠINE ZA GROBLJA
VO	POVRŠINE ZA VJERSKE OBJEKTE

Slika 83: Izvod iz grafičkog priloga PUP-a OHN-GUR Herceg Novi, List br.07 Planirana namjena površina



PLANSKA JEDINICA	površina (m ²)	Smjernice za sprovođenje					
		L	R	BL	VL	VB	SK
DIO PLANSKE JEDINICE "TOPLA II B"	26.13	x			x	x	x
PLANSKA JEDINICA "TOPLA-OBALA"	9.92	x	x	x	x	x	x
PLANSKA JEDINICA "ZAPADNO PODGRAĐE"	14.47		x				x
PLANSKA JEDINICA "STARI GRAD"	4.75		x				x
PLANSKA JEDINICA "ISTOČNO PODGRAĐE"	14.24		x	x			x
PLANSKA JEDINICA "SAVINA"	27.98			x	x		x
PLANSKA JEDINICA "SAVINSKA DUBRAVA"	33.05			x			x
DIO PLANSKE JEDINICE "MELINE"	2.52		x				x
DIO PLANSKE JEDINICE "MELINE-NEMLA"	1.63		x				x
DIO PLANSKE JEDINICE "SRBINA"	10.34		x				x
DIO PLANSKE JEDINICE "BAJER"	7.46		x				x
DIO PLANSKE JEDINICE "TOPLA IIF"	2.76		x				x
DIO PLANSKE JEDINICE U REŽIMU MORSKOG DOBRA - DIO "SEKTORA 3"	7.38	x					
DIO PLANSKE JEDINICE U REŽIMU MORSKOG DOBRA - DIO "SEKTORA 4"	1.52	x					
UKUPNO	169.75						

Slika 84: Izvod iz grafičkog priloga PUP-a OHN-GUR Herceg Novi, List br.12 Smjernice za sprovođenje.



LEGENDA :

- ● ● ● GRANICA OBLASTI GUR
- GRANICA MORSKOG DOBRA
- POVRŠINE MOČA
- VS POVRŠINE KOPNENIH VEHA

OBJEKTI, ČELINE, PODRUČJA I/ILI TRASE TEHNIČKE INFRASTRUKTURE

- MAGISTRALNI SAJBRACI
- LOKALNI PUTJEVI
- ULICA U NASELJU
- PJEŠACE POVRŠINE


KULTURNO DOBRO ZAPADNO PODGRAĐE

ZASTIČENA OKOLINA KULTURNOG DOBRA ZAPADNO PODGRAĐE

GRANIČNA TAČKA KUR TURNEK DOBRA ZAPADNO PODGRAĐE

GRANIČNA TAČKA ZASTIČENE OKOLINE KULTURNOG DOBRA ZAPADNO PODGRAĐE

Slika 85: Izvod iz grafičkog priloga PUP-a -GUR Herceg Novi, List br. 8a Granica kulturnog dobra "Zapadno podgrađe sa zaštićenom okolinom"



LEGENDA LINIJA I SIMBOLA

- ○ ○ ○ Državna granica
- ● ● ● Granica Opštine Herceg Novi
- Granica područja Svjetske baštine (UNESCO)
- Granica zaštićene okoline područja Svjetske baštine (UNESCO)
- Očuvan kulturni pejzaž Boke Kotorske van granica područja Svjetske baštine
- Zona kulturnog dobra
- Zona zaštićene okoline kulturnog dobra
- Zona dobra sa potencijalnim kulturnim vrijednostima
- Predložena zaštićena okolina dobra sa potencijalnim kulturnim vrijednostima
- Zona sa prepoznatim elementima kulturnog pejzaža (očuvane ruralne graditeljske cjeline sa srednjovjekovnom parcelacijom i kultiviranim zemljištem-dolcima)
- Zona istorijskih objekata u graditeljskim cjelinama istorijskog ruralnog područja
- Zona istorijskih objekata u graditeljskim cjelinama probalnih naselja
- Zona prostorno-funkcionalnih cjelina istorijskih fortifikacionih kompleksa sa očuvanim sekundarnim i tercijalnim elementima vojne infrastrukture

„Fortifikacioni objekti“
62 Tvrđava „Karić kula“, Stari grad Herceg Novi
63 Tvrđava „Porte Mare“, Stari grad Herceg Novi
64 Tvrđava „Španjola“ /tvrđava „Gornji grad“, tvrđava „Karlo V“/ Srbina-Bajer
65 Tvrđava „Mamula“, Luštica

Slika 86: Izvod iz grafičkog priloga PUP-a (opšti dio)
List br. 8c Identifikacija kulturnih dobara, dobara sa potencijalnim kulturnim vrijednostima i očuvanih elemenata kulturnog pejzaža

Prema tekstualnom dijelu plana u planskoj jedinici 01-12: Zapadno podgrađe uređenje i izgradnja prostora sprovodiće se (III) Daljim detaljnim razradama prema važećoj regulativi u skladu sa ovim planom i (IX) Primjenom propisa jedinice lokalne samouprave kojima se uređuju lokalni objekti od opšteg interesa na području GUR-a HN u skladu sa zakonskom regulativom, prema planiranom konceptu uređenja prostora datom po planskim jedinicama (poglavlje 8.1.3.2), posebnim urbanističkim i arhitektonskim pravilima za uređenje i prostornu organizaciju naselja (poglavlje 9.4.2.1.), a poštujući utvrđene režime zaštite, konstante i ograničenja.

Planska jedinica		Površina (ha)	Smjernice za sprovođenje					
			I.	II.	III.	V.	VII.	IX.
01-10	Dio planske jedinice "Topla I i II" *UT	26,13		X	X	X	X*	X
01-11	Planska jedinica "Topla-obala" *UT	9,92		X	X	X	X*	X
01-12	Planska jedinica "Zapadno podgrađe" *UP	14,47			X*			X
01-13	Planska jedinica "Stari grad" *UP	4,75			X*			X
01-14	Planska jedinica "Istočno podgrađe" *UP	14,24		X	X*			X

Slika 87: Izvod iz teksta PUP-a OHN: Smjernice za sprovođenje GUR-a HN po planskim jedinicama, tabela 113

Zaključno: Plan ne daje mogućnost direktne primjene na ovom prostoru bez dalje detaljne razrade na nivou urbanističkog projekta za prostor kulturno-istorijske cjeline Zapadno podgrađe poštujući opšte i posebne uslove za ovu namjenu koji su dati PUP-om i GUR-om HN. Do izrade odgovarajućeg urbanističkog projekta, u skladu sa zakonom, na predmetnoj lokaciji moguća je samo rekonstrukcija postojećih objekata u postojećim gabaritima.

2.5. NAJBOLJA I NAJISPLATIVIJA UPOTREBA

Imajući u vidu da optimalna iskorišćenost (Highest and Best Use) podrazumjeva upotrebu nepokretnosti sredstva (EVS) koja maksimizira njegovu produktivnost, a pri tome je fizicki moguća, pravno dopuštena i finansijski izvodljiva, procjenjivana nepokretnost je u svojoj najboljoj namjeni.

Predmetne nepokretnosti su porodične stambene zgrade sa pripadajućim zemljištem. Prenamjene objekata nisu razmatrane.


Nekretnine su procjenjivane u stanju kakvo je navedeno u listu nepokretnosti.

2.6. ANALIZA TRŽIŠTA

Tržište nekretnina u Crnoj Gori je još uvijek neuređeno u dijelu koji se odnosi na bazu podataka o sprovedenim kupoprodajama i statističkim obradama istorijskih podataka. Osim godišnjih i kvartalnih podataka o kretanju prosječne cijene stambenog prostora u novogradnji, koje objavljuje Uprava za statistiku Crne Gore (MONSTAT) za južni, središnji i sjeverni region Crne Gore i grad Podgoricu, nema zvaničnih podataka o kretanju cijena nekretnina.

Premda je stepen preciznosti prikupljenih i analiziranih podataka sa tržišta za potrebe ovog izvještaja u direktnoj zavisnosti od navedenih ograničenja, statistički podaci koje objavljuje MONSTAT kao i praćenje i analiza kretanja ponudbenih cijena agencija za promet nekretnina, cijena iz kupoprodajnih ugovora i dr. raspoloživih podataka u predhodnom periodu, sa relativno dobrom pouzdanošću govore nam o trendu kretanja cijena nekretnina.


Statistički podaci nam ukazuju da su u 2014., 2015. i 2016.g. zabilježene najniže cijene stanova u novogradnji od 2006.godine. Nadalje, tokom 2018. i 2019., odnosno sve do kraja I kvartala 2020.godine koji se vezuje za početak „Covid“ razdoblja, evidentna je stabilizacija opšteg trenda cijena na nivou Crne Gore pa i blagi porast tokom 2019., nakon čega se „Covid“ kriza odrazila na određeni pad cijena.



Grafikon 1: Kretanje cijena u sektoru novogradnje u Crnoj Gori
u kategoriji privredna društva (prosječna tržišna cijena bez stanova solidarnosti)
(izvor: www.monstat.org)

Podaci Monstata ukazuju da su prosječne cijene stanova u novogradnji (bez stanova solidarnosti) u 2020. godini, na nivou Crne Gore opale za oko 4 % u odnosu na prosjek u 2019. godini (grafikon 1). Pandemija COVID-19 je donekle otežavala procjenjivanje nekretnina zbog relativnog smanjenja tržišnih aktivnosti, naročito u prvim mjesecima proglašenja pandemije, ali se tržište dosta brzo aktiviralo. Komercijalne nekretnine su bile znatno pogođenije krizom, dok su se stambene nekretnine pokazale otpornijim na novonastalu krizu. Pad cijena tokom 2020. godine se dominantno odnosio na nekretnine i projekte nižeg kvaliteta i na lošijim lokacijama.

Tokom 2021. godine bilježi se rast cijena i vraćanje na nivo iz 2019. godine i nešto više. U 2021. godini je došlo do rasta cijena u odnosu na 2020. godinu u prosjeku za oko 6%, a u odnosu na 2019. g. oko 3%. (grafikon 1). Od polovine 2021. godine nastavio se stalni trend rasta cijena. Prosječna cijena stanova novogradnje u 2022. godini u kategoriji privredna društva bila je na osnovu preliminarnih podataka 1402 eura/m², što je u odnosu na istu cijenu iz 2021. godine koja je iznosila 1216 eura/m² povećanje od preko 15%.



Grafikon 2: Prosječna tržišna cijena m² stana u novogradnji u eurima za Crnu Goru i Primorski region po kvartalima (privredna društva bez solidarne stambene izgradnje)
(izvor: www.monstat.org)

Na nivou Primorskog regiona u drugom kvartalu 2021. godine prosječna cijena stana je oko 6% opala u odnosu na cijenu stana iz I kvartala 2021. godine, a podaci za III i IV kvartal govore da je tokom istih prosječna cijena stana u novogradnji u Primorskom regionu bila približna cijeni iz I kvartala iste godine.

Prema podacima za I kvartal 2022. godine, cijene stanova u novogradnji na nivou CG (u kategoriji privredna društva) porasle su čak za 10,18% u odnosu na IV kvartal 2021. godine, a u primorskom regionu za 5,2 %. Trend rasta cijena nastavljen je i u II kvartalu ove godine, pa tako prosječna tržišna cijena m² stana u novogradnji u ovoj kategoriji na nivou Crne Gore iznosi 1425 €, a na nivou primorskog regiona 1473 €.

Prema podacima za III kvartal 2022. godine, prosječna tržišna cijena m² stana u novogradnji u kategoriji privredna društva na nivou Crne Gore iznosila je 1446 €, a na nivou primorskog regiona

1409 €, dok je prema preliminarnim podacima u IV kvartalu 2022. cijena blago pala na 1409 € na nivou Crne Gore, odnosno na 1387 € u primorskom regionu (grafikon 2).

Navedeni podaci, kao i podaci o kretanju makroekonomskih faktora, po potrebi služe kao osnov i izvođenje trendova kretanja cijena ostalih vrsta nekretnina (porodičnih kuća, zemljišta, poslovnih prostora i dr.).

Pored statističkih podataka i analitičari tržišta nekretnina ističu da **trenutno crnogorsko tržište nekretnina bilježi značajno povećanje tražnje kao i rast cijena.** (izvor: Adriatic Appraisal)

Naime, ove godine se bilježe enormne stope inflacije, kako na globalnom tako i na regionalnom nivou, što dovodi do povećane tražnje za nekretninama koje su sigurne investicije sa potencijalom kapitalnog rasta. Inflacija u Crnoj Gori bilježi rekord i dostigla je 15 odsto.

Tržište nekretnina u Crnoj Gori dostiže vrhunac, a cijene su u najvećem rastu još od buma iz 2007-2008. godine. Taj trend je počeo sredinom prošle godine, a nastavljen je do danas.

I rat u Ukrajini odrazio se na prodaju nekretnina u našoj državi. Veliki broj Ukrajinaca i Rusa je došao u Crnu Goru, ali takođe su zastupljeni i ostali inostrani kupci. Ukoliko se pogledaju podaci o stranim direktnim investicijama, može se vidjeti da je u prvih šest mjeseci u Crnu Goru investirano 508 miliona eura, od čega su 40 odsto investicije u nekretnine. Glavni razlozi rekordnih investicija su navedene migracije, ali i Program ekonomskog državljanstva. Očekuje se da će ulaganja nerezidenata u nekretnine u ovoj godini dostići rekordan nivo u posljednjih 15 godina.


Takođe, podaci Centralne banke pokazuju i značajan rast novoodobrenih stambenih kredita, što je rezultat većeg kreditnog zaduženja domaćeg stanovništva zbog skorašnjeg povećanja zarada.

Gledano po vrstama nepokretnosti, promet stambenih prostora je i dalje najdinamičniji, kao i promet manjih građevinskih parcela, dok je promet poslovnih prostora i većih građevinskih parcela na nižem nivou. U periodu inflacije, kupovina nekretnina sigurna je investicija, pa se traži stan više, što rezultira dobrom prodajom, čak i u stambenim kompleksima čija gradnja još nije ni počela.

Herceg Novi, centar grada (ispod magistrale), porodične stambene zgrade

Ponuda porodičnih stambenih zgrada u Herceg Novom, pa i samom centru grada je dosta velika. Analiza podataka prikupljenih sa tržišta koje se odnose na nepokretnosti ove vrste pokazuju da ponudbene cijene porodičnih stambenih zgrada na ovom području kreću u velikom rasponu od 1000 € do preko 5000 €/m², što zavisi od mnogo faktora, prije svega mikrolokacije, blizine mora i centra gradskih repera, a zatim i veličine, starosti, kvaliteta gradnje, stepena završenosti, opremljenosti, dostupnosti, pogleda, veličine i uređenosti dvorišta, planirane namjene i potencijala lokacije, proporcija sadržaja i sl., ali i hitnosti transakcije, sposobnosti pregovarača i drugih nematerijalnih činilaca koji utiču na tržište.

Uvažavajući trendove na tržištu nekretnina, kao i karakteristike procjenjivane nepokretnosti, za potrebu ove procjene izdvojene su ponude za prodaju uporedivih nepokretnosti na području centra Herceg Novog (ispod magistrale), a za koje se smatra da zadovoljavaju uslov da budu adekvatni komparativni predmetnoj nepokretnosti uz odgovarajuća prilagođavanja:

PORODIČNE STAMBENE ZGRADE U CENTRU HERCEGINOVOG	
Uporedna nekretnina 1 (ponuda)	
Izvor:	https://www.realitica.com/hr/listing/2335569
	

Oglas:	Opis: Kuće i placovi Herceg Novi - Porodična kuća na placu u strom centru grada - prodaja ili subinvesticija (zajednička gradnja) ID-K647 Kategorija: prodaja / zajednička gradnja Vrsta: stan Opština: Herceg Novi Naselje: Herceg Novi Lokacija: strog centar Površina objekta: 119m2 Površina placa: 752m2 Cena: 335,000€, moguć je dogovor oko korekcije cene Opis: Plac zahvata površinu od 752 kvadratna metra sa objektom površine 119 kvadrata. Pogodan je za izgradnju stambenog objekta. Odlična prilika za investiciju. Više detalja na: svetioniknekretnine.com Oglasio: Daniela Mobitel: +382 69 36 55 35 Telefon: +382 69 36 55 35 Kontaktiraj Oglašivača Oglas Broj: 2335569 Postavljeno: 29 Jun, 2020 Zadnja Promjena: 13 Feb, 2023 Tags: Nekretnine Herceg Novi Prodaja Kuća Herceg Novi
Komentar Procjenjivača:	Oglas je za prodaju kuće takođe u centralnom dijelu Herceg Novog, ali malo dalje od centra i izvan strogo zaštićene zone. Objekat se nalazi iznad opštine, uz Risansku ulicu, iznad zadužbine Duković, na cca 350m od mora, tako da je lokacija dosta tražena. U pitanju je stariji objekat. Lokacija takođe nema kolski prilaz, niti obezbjeđeno parkiranje. Površina pripadajućeg zemljišta je dosta veća, a i veličina objekta je nešto veća. Objekat ima mogućnosti za dogradnju tj. izgradnju većeg objekta, tako da je potencijal lokacije dosta bolji. Ima pogled na more, ali manjim dijelom ograničen zelenilom i objektima ispred. Oglas je na tržištu od juna 2020., a ažuriran je 13.02.2023.godine.
Uporedna nekretnina 2 (ponuda)	Izvor: https://www.realitica.com/hr/listing/2652382
Oglas:	Prodajem Kuću, Herceg Novi Vrsta: Prodajem Kuću Područje: Herceg Novi Lokacija: Herceg Novi Energetski Razred: A+ Cijena: €400.000 Spavaćih Soba: 3 Kupatila: 2 Stambena Površina: 140 m² Zemljište: 320 m² Parking Mjesta: 2 Od Mora (m): 200 Klima Uređaj Opis: Herceg Novi-Savina, kuća površine 140 m2 na placu od 320 m2. Sastoji se iz : Dnevnog boravka, kuhinje sa trpezarijom, hodnika, tri spavaće sobe, dva kupatila, ostave, tjetnje kuhinje i tarase sa prelijepim pogledom na more. U dvorištu kuće se nalaze dva parking mjesta. Udaljenost od mora: 200 m. Cijena: 400.000 eura moguć dogovor oko cijene... Više detalja na: lutovacinfo.com Oglasio: Milovan Mobitel: +38269437856 Telefon: +3823 1322310 Kontaktiraj Oglašivača Oglas Broj: 2652382 Postavljeno: 23 Sep, 2021 Zadnja Promjena: 18 Jan, 2023 Tags: Nekretnine Herceg Novi Prodaja Kuća Herceg Novi Pretraži: Lokacija ili Pojam u Nekretnine KREDITI POSREDOVANJE BRZO. PO VRŠCU MJER 2% KAPITAL STOPA PER OTPI



	 Do kredita bez čekanja u redu. Erste banka Crna Gora © 2005-2023 Realitica. All Rights Reserved. O Nama/Kontakt Prečaci: Nekretnosti: Blika, Nekretnosti: Sedlo, Nekretnosti: Dobromir, Nekretnosti: Sberbi, Nekretnosti: Zadar, Nekretnosti: Crna Gora, Nekretnosti: Šolje, Nekretnosti: Herceg Novi, Nekretnosti: Sarajeva, Nekretnosti: Bura Lika, Nekretnosti: Beograd, Nekretnosti: Novi Sad, Apartment, Apartmani: Split,
Komentar Procjenjivača:	Oglašena nepokretnost nalazi se takođe u centru grada, odmah ispod Starog grada, uz Ulicu Save Kovačevića, u okviru Istočnog podgrađa Herceg Novog, na cca 200 m od mora, pa je iz tog razloga lokacija ipak bolja nego lokacija predmetne nepokretnosti. Objekat je starijeg datuma. Površina zemljišta je veća, a veća je i površina objekta. Lokacija ima lijep pogled na more. Ima kolski prilaz i dva parking mjesta, što je velika prednost u poređenju predmetnom nepokretninom. Što se tiče potencijala lokacije za dalju gradnju, u zoni Istočnog podgrađa trenutno ne postoji mogućnost za daljim dogradnjama dok se ne donese urbanistički projekat za ovu zonu. Oglas je na tržištu od 18.01.2023., a ažuriran je 18.01.2023.
Uporedna nekretnina 3 (ponuda)	
Izvor:	https://www.realitica.com/hr/listing/1773188
Oglas:	
Komentar Procjenjivača:	Predmetni objekat nalazi se takođe u centru Herceg Novog, u okviru zaštićenog Zapadnog podgrađa kao i predmetna nepokretnost, u neposrednoj blizini Tvrdave Forte mare, a na samo 100m vazdušne udaljenosti od mora. Kuća je pozicionirana između ul. Save Kovačevića i stepeništa 28. Oktobra kojim se silazi do Škvera. Značajno je denivelisana je u odnosu kolsku ulicu Save Kovačevića, tako da kao i predmetna nepokretnost nema obezbijeđen kolski prilaz niti parkiranje. Ukupna površina lokacije kao i veličina objekta su nešto manje nego kod predmetne nepokretnosti. U pitanju je takođe stara kuća. U oglasu se navodi da ima pogled na more. Što se tiče potencijala lokacije za dalju gradnju, kao i u cijelom Zapadnom podgrađu trenutno ne postoji mogućnost za daljim dogradnjama dok se ne donese urbanistički projekat za ovu zonu. Kuća je već duže vrijeme prisutna na tržištu još od dec.2018.godine, a oglas je ažuriran 18.01.2023.

Tabela 2. Uporedne nekretnine

Posebno se ističe da se radi o sklopu tržišne vrijednosti svih nepokretnosti na lokaciji koju čine kat.parc. 237 KO Herceg Novi, posebno utvrdi i tržišna vrijednost neizgrađenog zemljišta - dvorišta koje se nalazi vanjski van lokacije i čija je površina prema LN 33 m². Ovo zemljište služi isključivo kao prilaz objektima i posebnim dijelovima unutar objekata na lokaciji i trenutno ne može da doprinese većoj izgrađenosti ove ili eventualno susjednih lokacija jer na ovom potezu ne postoji mogućnost dobijanja UTU za izgradnju novih objekata ili rekonstrukciju postojećih u smislu povećanja površine, pa se vrijednost istog posmatrana u sklopu lokacije gotovo svodi na tržišnu vrijednost samih objekata tj. njegovih posebnih dijelova. Međutim, imajući u vidu specifičnost zahtjeva, vrijednost ovog zemljišta je procijenjena i zasebno (pod pretpostavkom da bi za ovakvo zemljište eventualno postojalo interesovanje na tržištu), pa se pristupilo iznalaženju komparativa za uporedivo zemljište u širem okruženju.

Herceg Novi, zemljište

Ponuda za prodaju neizgrađenog građ.zemljišta u centralnoj gradskoj zoni Herceg Novog je dosta mala jer je ovo područje gusto izgrađeno. Kada su u pitanju manje površine zemljišta-dvorišta, ponuda za prodaju takvih nepokretnosti nema među oglasima, ali se na tržištu dešavaju takve transakcije za potrebe dokompletiranja urbanističkih parcela, povećanja lokacija tamo gdje u planovima nisu striktno definisane granice parcele, kao i iz drugih razloga. Pošto takve prodaje ipak nisu česte, komparativi su traženi u okviru šireg gradskog područja uključujući Toplu, Igalo i Meljine, jer se ta područja zbog blizine urbanih, turističkih i drugih sadržaja i doživljavaju kao nastavak grada. Kao komparativi su korišćene takve nepokretnosti koje su prometovane na uporedivim lokacijama poslednjih nekoliko godina.

Analiza podataka prikupljenih sa tržišta koje se odnose na manje površine zemljišta (dvorišta) pokazuju da se prometovane cijene takvog građevinskog zemljišta na širem području grada kreću u rasponu od 90 do preko 250 €/m² (izuzimajući najluksuznije lokacije), što zavisi od mnogo faktora, prije svega mikrolokacije i blizine mora, a zatim i veličine, planirane namjene i UTU (da li taj dio zemljišta doprinosi većoj mogućnosti gradnje na lokaciji), prilaza i dostupnosti, topografije i dr.prirodnih karakteristika terena, pogleda i sl., ali i hitnosti transakcije, sposobnosti pregovarača i drugih nematerijalnih činilaca koji utiču na tržište.

Uvažavajući trendove na tržištu nekretnina, kao i karakteristike procjenjivane nepokretnosti, za potrebe ove procjene izdvojene su 3 realizovane prodaje sličnih nepokretnosti- zemljišta manje površine odnosno izdvojenih dijelova dvorišta na potezu od Igala do Meljina, a za koje se smatra da zadovoljavaju uslov da budu adekvatni komparativi predmetnom zemljištu površine 33 m² u sklopu kat.parc. 237 KO Herceg Novi.

Uporedna nekretnina 1 (prodaja)	
Izvor:	lična baza podataka
Ugovor:	Ugovor o prodaji nepokretnosti UZZ 150/2023 ovjeren 24.02.2023. kod notara Olje Šestović u Herceg Novom, prema kojem cijena zemljišta -kat. parc. 174/3 KO Topla površine 19 m ² iznosi 4750,00 eura (250/m ²).
Komentar Procjenjivača:	Uporedno zemljište nalazi se u Igalu na potezu ispod II faze Instituta, u neposrednoj blizini mora i šetališta. Planirana namjena na ovom potezu prema GURu Igalo je „mješovita namjena“, a imajući u vidu da planom nisu precizno definisane urbanističke parcele, ova parcela kad se pripoji nekoj od susjednih lokacija može da doprinese većoj izgrađenosti te lokacije. U pitanju je ravan teren.
Uporedna nekretnina 2 (prodaja)	
Izvor:	lična baza podataka

Ugovor:	Ugovor o prodaji nepokretnosti UZZ 1355/2022 ovjeren 14. 10.2022. kod notara Aleksandre Krivoklučević Kuhar u Herceg Novom, prema kojem cijena zemljišta tj. dvorišta –kat. parc. 191/6 KO Podi površine 60 m ² , iznosi ukupno 8000,00 eura (117,65 €/m ²).
Komentar Procjenjivača:	Uporedno zemljište se nalazi u Meljinama na cca 220m od morske obale vazdušnom linijom, i ulazi u st. UP 178 koja je namijenjena za CD (centralne djelatnosti) sa max dozvoljenim parametrima Ki=1, Kz=0,4. Teren je dosta nepristupačan, pozicioniran između porodične kuće i denivelisanog terena gdje se gradi novi veći stambeni objekat.
Uporedna nekretnina 3 (prodaja)	
Izvor:	lična baza podataka
Oglas:	Ugovor o prodaji nepokretnosti UZZ 230/2021 ovjeren 01.04.2021. kod notara Marić Tamare u Herceg Novom, prema kojem cijena zemljišta –kat. parc. 281/2 Ko Topla površine 24 m ² , iznosi ukupno 3600,00 eura (150,00 €/m ²).
Komentar procjenjivača:	Uporedno zemljište se nalazi na cca 100m iznad magistralnog puta i petlje u lgalu, uz stepenište prema Gomili, i na cca 600 m od mora. U pitanju je uska parcela koja služi primarno kao interni pječaki prilaz javnog stepeništa do privatne lokacije, a nalazi se u okviru planirane namjene kolektivnog stanovanja sa max dozvoljenim parametrima Ki=1,5 i Kz=0,5, tako da može da doprinese većoj izgrađenosti lokacije kojoj se pripoji.

Tabela 3. Uporedne nekretnine

3. PROCJENA

3.1. METODE I TEHNIKE PROCJENE

Metode i tehnike koje se primjenjuju u procjeni su standardne i baziraju se na upotrebi pristupa direktnog poređenja, troškovnog i prinosnog pristupa².

Pristup direktnog poređenja (poznat i kao *Tržišni pristup*), se sastoji u analizi osnovnih pokazatelja dobijenih sa tržišta nekretnina i upoređivanja nekretnine koja se procjenjuje sa nekretninama koje su bile prodane ili se nude na istom ili sličnom području u bliskom vremenskom razdoblju. Zasnovan je na principu supstitucije (vrijednost nepokretnosti je pod uticajem cijene identične ili uporedne nepokretnosti – one koja ima isti dizajn i konstrukciju i/ili funkciju kao procjenjivana). Ovaj pristup daje pouzdanu identifikaciju vrijednosti ukoliko postoji aktivno i transparentno tržište, kao i ažurirane informacije o kupoprodajama sličnih nepokretnosti.

Troškovni pristup daje indikaciju tržišne vrednosti korišćenjem ekonomskog principa da kupac neće platiti za sredstvo više nego što bi koštalo da nabavi ili izgradi sredstvo jednake korisnosti. Ovaj pristup se zasniva na principu da, ukoliko nisu prisutni faktori neprimjerenog vremenskog roka, nepovoljnosti, rizika ili nečeg sličnog, cijena koju će kupac na tržištu platiti za sredstvo koje se procjenjuje, neće biti veća od troška kupovine ili izgradnje ekvivalentnog sredstva. Pristup podrazumjeva procjenu pripadajućeg zemljišta primjenom metode direktnog poređenja, uz pretpostavku da je zemljište u svojoj najboljoj i najisplativoj namjeni, i procjenu troškova izgradnje objekta i infrastrukture sličnih karakteristika procjenjivanim, uz primjenu depresijacije po osnovu starosne, funkcionalne i ekonomske zastarelости. Zbir tako dobijene vrijednosti i vrijednosti zemljišta dobijene direktnim poređenjem, daje sadašnju vrijednost procjenjivane nepokretnosti.

Prinosni pristup procjeni vrijednosti imovine se bazira na pretpostavci da vrijednost imovine zavisi od njene mogućnosti da generiše prihod (princip anticipacije). Vrijednost imovine se u ovom slučaju definiše kao mogući prihod svih prava na buduće koristi od imovine. Primjenjuje se od nepokretnosti koje su neodvojivi dio poslovanja, tj. koje su prilagođene konkretnoj namjeni kao naprimjer hoteli, benzinske stanice, poslovno tržišni centri i sl. Potencijal poslovanja se ogleda kroz poslovni dobitak (operativni profit, kao razlike prihoda od usluga i pratećih troškova) koji se ostavljuje po osnovu kontinuiranog poslovanja. Diskontovanjem svih budućih dobitaka na sadašnju vrijednost, odnosno djelenjem dobitka sa

² Pravilnik o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine („Sl. list CG“, br. 126/2022).

stopom kapitalizacije (ukoliko predstavlja konstantu na godišnjem nivou) kao rezultat dobijamo vrijednost zemljišta, objekata i pripadajuće opreme.

Sva tri pristupa se primjenjuju nezavisno jedan od drugog, gdje god je to moguće.

3.2. ODABIR METODA PROCJENE

Uvažavajući svrhu procjene, karakteristike nekretnine i raspoloživost podataka, u procjeni smo se opredijelili za tržišni pristup, kroz primjenu komparativne metode.

Naime, na tržištu nekretnina postoji značajan broj ponuda za prodaju sličnih nepokretnosti tj. porodičnih stambenih zgrada u centralnom dijelu grada Herceg Novi.

Troškovni pristup je bilo teško primijeniti jer je veoma kompleksno procijeniti troškove i realnu depresijaciju objekta. Osim toga, radi se o nekretnini koja može da donese samo periodične i neizvjesne prihode za vlasnika, prije svega tokom ljetnje sezone, a mogućnosti za dugoročne zakupnine su male i teško je imati stabilan nivo prihoda od istih, pa u ovom slučaj nije opravdan ni prinosni pristup.

Takođe, kada je u pitanju zemljište zbog specifičnosti zahtjeva pribavljeni su podaci sa tržišta o prometovanom zemljištu u širom okruženju grada koje može biti uporedivo sa neizgrađenim zemljištem-dvorištem na kat.parc. 237 KO Herceg Novi koje se sada nalazi unutar predmetne lokacije.

3.3. PROCJENA VRIJEDNOSTI PREDMETNE NEPOKRETNOSTI METODOM DIREKTOG POREĐENJA

Metoda direktnog upoređivanja je najčešće korišćena metoda za izvođenje tržišne vrijednosti nepokretnosti, gdje postoji otvoreno tržište. Komparativna metoda (metoda upoređivanja) se temelji na prikupljanju i upoređivanju vrijednosti koje se formiraju u prometu na lokalnom tržištu za identične ili uporedne nekretnine, u bliskom vremenskom razdoblju.

Pristupilo se procjeni karakteristika predmetne nepokretnosti u odnosu na odabrane komparative tj. uporedive nepokretnosti. Budući da su nepokretnosti heterogene, razlike u atributima kao što su mikrolokacija, veličina, starost, kvalitet gradnje i opremljenost, pogled, površina i sređenost dvorišta, potencijal lokacije i dr. su korigovane na način što su imale pozitivan, odnosno negativan uticaj na traženu vrijednost nepokretnosti, uvažavajući načela kao što su promjene, ponuda i potražnja, konkurencija, supstitucija i usklađenost.

Napomene:

- Tamo gdje su se koristile ponudbene cijene izvršena je dodatna korekcija kako bi se minimizirale razlike između vrijednosti transakcija i ponuda uporedivih nepokretnosti i dobila tržišna vrijednost nepokretnosti koja je predmet procjene. Tako su podaci iz ponuda za prodaju porodičnih stambenih zgrada polazno korigovani po tom osnovu u visini od 10% (iskustveni podatak). Korekcije su izvršene i u odnosu na dužinu vremena koliko je neka nepokretnost prisutna u oglasima na tržištu.(brzinu prodaje)
- Tamo gdje se nije raspolagalo podacima, korektivni faktor je uzet 1.
- Ukoliko oglasivač nije posebno naglasio, pretpostavljeno je da su uporedne nepokretnosti legalne i da imaju uredne papire.
- Pod svim pripadajućim zemljištem podrazumjeva se zemljište ispod objekata kao i neizgrađeno zemljište oko objekata-dvorište (ukupna lokacija).

U komparativnoj matrici koja slijedi predmetna nepokretnost se posmatra kao da su svi dijelovi objekata na lokaciji istovjetnih karakteristika, pa se nakon dobijanja jedinične tržišne vrijednost radi prilagođavanje za PD2 koji se vidno razlikuje po svojim karakteristikama (po pitanju stanja i kvaliteta obrade, po spratnosti, kao i ostalih karakteristika).

**Napomena: Pošto vlasnici PD2 nisu vlasnici na zemljištu predmetnih parcela, isto se uzima u obzir pod ostalim karakteristikama u Tabeli koja se odnosi na korekcije za PD2, a da bi se dobila vrijednost ove nepokretnosti bez pripadajućeg zemljišta na lokaciji.

Na osnovu stanja nepokretnosti koje je opisano u dijelu 2.2. Tehnički opis nepokretnosti pristuilo na sledeći način:

- Porodična stambena zgrada br.1 na kat.parc. 238 i porodična stambena zgrada br.1 na kat.parc. 237 ukupne neto površine 98 m2 sa svim pripadajućim zemljištem na lokaciji ukupne površine 119 m2

osnovni podaci	predmetna nepokretnost	uporedna 1	uporedna 2	uporedna 3
POVRŠINA NKP/dvorište (m ²)	98/119	119/752	140/320	75/75
datum ponude		2023	2023	2023
PRODAJNA CIJENA (€/m ²)		2.815,13	2.857,14	2.800,00
EKONOMSKI I PRAVNI ASPEKTI				
Vrsta transakcije		ponuda	ponuda	ponuda
poređenje		0,900	0,900	0,900
datum ponude		2023	2023	2023
brzina prodaje		0,925	0,950	0,900
Legalnost pripadajućeg objekta	sa građ. doz.	sa građ. doz.	sa građ. doz.	sa građ. doz.
poređenje		1,000	1,000	1,000
FIZIČKI ASPEKTI				
Lokacija i mikrolokacija	tražena	tražena	tražena	tražena
poređenje		1,025	0,950	0,925
Starost nekretnine	stari objekat	stari objekat	stari objekat	stari objekat
poređenje		0,975	0,975	1,000
Infrastrukturalna opremljenost lokacije objekta	potpuna	potpuna	potpuna	potpuna
poređenje		1,000	1,000	1,000
planirana namjena i mogućnost izdavanja UTU		bolja	slična	slična
poređenje		0,900	1,000	1,000
površina pripadajućeg zemljišta i potencijal lokacije		znatno veća	veća	slična
poređenje		0,875	0,950	1,000
srednosc pripadajućeg dvorišta	standardna	dobra	dobra	dobra
poređenje		0,975	0,950	0,975
atraktivnost i pogled		tražena	tražena	tražena
poređenje		0,950	0,925	0,950
Veličina nekretnine		veća	veća	manja
poređenje		1,025	1,050	0,975
Stanje objekta		bolje	bolje	bolje
poređenje		0,950	0,950	0,950
iskorišćenost površine objekta u odnosu na strukturu	optimalna	optimalna	optimalna	optimalna
poređenje		1,000	1,000	1,000
Dostupnost i parking		slično	bolje	slično
poređenje		1,000	0,900	1,000
Završna obrada prostora		bolja	bolja	bolja
poređenje		0,950	0,925	0,925
Ostalo (pomoćni objekti, namještaj, ograničenja i sl.)		slično	slično	slično
poređenje		1,000	1,000	1,000
1604,62 1580,68 1568,60 1568,60				

Tabela 4 : Izvođenje tržišne vrijednosti nepokretnosti za porodične stambene zgrade sa svim pripadajućim zemljištem, komparativna matrica

- Korekcija za PD2 u objektu br.1 na kat.parc. 238

Dio objekta	m2 neto	dobijena jedinična vrijednost €/m2	Koeficijent korekcije vrijednosti po pitanju spratnosti	Koeficijent korekcije vrijednosti po pitanju stanja i završne obrade	Koeficijent korekcije za ostalo **	Korigovana jedinična vrijednost €/m2	Ukupna
PD2 u zgradi 1 na k.p. 238	50	1604,62	1,05	0,75	0,975	1232,05	

Tabela 5. Izvođenje korigovane vrijednosti za PD 2 u objektu 1 na kat.parc. 238 (bez zemljišta)

• UKUPNA VRIJEDNOST NEPOKRETNOSTI IZ LN 47 KO HERCEG NOVI

POSEBNI DIO	NETO POVRŠINA	IZVEDENA JEDINIČNA VRIJEDNOST(€/m ²)	TRŽIŠNA VRIJEDNOST PD-A (€)	ZAOKRUŽENA VRIJEDNOST (€)
PD 1 u objektu 1 na kat.parc. 237 Sa svim pripadajućim zemljištem	15 m ²	1604,62€/m ²	24.069,30 €	24.100,00
PD 1 u objektu 1 na kat.parc. 238 Sa svim pripadajućim zemljištem	33m ²	1604,62 €/m ²	52,952,46 €	53.000,00
PD 2 u objektu 1 na kat.parc. 238	50 m ²	1232,05 €/m ²	61.602,36 €	61.600,00
UKUPNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST SVIH NEPOKRETNOSTI KOJE SU PREDMET PROCJENE (€)				138.700,00 €

Tabela 6. Ukupna vrijednost svih nepokretnosti koje su predmet procjene

KOMPARATIVNA MATRICA ZA NEIZGRADENO ZEMLJIŠTE-DVORIŠTE				
Nekretnina	predmetna nekretnina	Uporedna 1	Uporedna 2	Uporedna 3
OSNOVNI PODACI	H.Novi centar, 370m od mora	Igalo, uz Šetalšte	Meljine, cca 220m od mora	Igalo, iznad Petlje cca 600 m od mora
Kupoprodajna ili cijena u ponudi		4.750,00 €	8.000,00 €	3.600,00 €
površina m ²	33 m ²	19,00	68,00	24,00
jedinična cijena €/m ²		250,00	117,65	150,00
EKONOMSKI I PRAVNI ASPEKTI				
Vrsta transakcije		prodaja	prodaja	prodaja
Poređenje		1	1	1
Prilagođena prodajna cijena po m ²		250,00	117,65	150,00
Datum ponude		2023	2022	2021
Brzina prodaje		1	1	1,05
Prilagođena prodajna cijena po m ²		250,00	117,65	157,5
Vlasnička prava		vlasnik	vlasnik	vlasnik
Poređenje		1	1	1
Prilagođena prodajna cijena po m ²		250,00	117,65	157,50
FIZIČKI ASPEKTI				
Lokacija		bolja	lošija	lošija
Poređenje		0,9	1,125	1,15
Prilagođena prodajna cijena po m ²		225,00	132,35	181,13
Veličina zemljišta	33	slična	veća	slična
Poređenje		0,975	1,05	1
Prilagođena prodajna cijena po m ²		219,38	138,97	181,13
Zona prema prostornom planu, da li može da doprinese većoj izgrađenosti lokacije	Stanovanje srednjih gustina, ne mogu UTU	Mješovita namjena, mogu UTU (bolje)	Centralne djelatnosti, mogu UTU (bolje)	Kolektivno stanovanje, mogu UTU (bolje)
Poređenje		0,9	0,9	0,9
Prilagođena prodajna cijena po m ²		197,44	125,07	163,01
Saobraćajni i drugi pristup	pješački pristup	slično	lošije	slično
Poređenje		1	1,05	1
Prilagođena prodajna cijena po m ²		197,44	131,33	163,01
Infrastruktura opremljenosti		standardna	standardna	standardna
Poređenje		1	1	1
Prilagođena prodajna cijena po m ²		197,44	131,33	163,01
Atraktivnost i pogled		bolja	slična	bolja
Poređenje		0,9	1	0,95
Prilagođena prodajna cijena po m ²		177,69	131,33	154,86
Ostalo (prirodni uslovi i ograničenja, topografija, oblik parcele i sl.)		bolje	gore	slično
Poređenje		0,9	1,1	1
Prilagođena prodajna cijena po m ²		159,92	144,46	154,86
INDIKATOR VRIJEDNOSTI (€/m ²)		153,08		
UKUPNO (€)		5051,64 €		
UKUPNO ZAOKRUŽENO (€)		5000,00 €		

Tabela 7 : Izvođenje vrijednosti nepokretnosti za neizgrađeno zemljište-dvorište oko objekata površine 33 m²

Imajući u vidu zadatak procjene izdvojene su sledeće tržišne vrijednosti:

	TRŽIŠNA VRIJEDNOST (€)
Ukupna vrijednost svih nepokretnosti koje su predmet procjene	138.700,00 €
nalaze se na kat.parc. 237 i 238	
Neizgrađeno zemljište -dvoriste oko objekata površine 33.m²	5000,00 €
Koje se nalazi na kat.parc. 237 KO Herceg Novi	

4. REKONSILIJACIJA DOBIJENIH VRIJEDNOSTI

Metode/tehnike procjene	
Komparativna metoda	138.700,00 €
Troškovna metoda	/
Prinosna metoda	/
TRŽIŠNA VRIJEDNOST	138.700,00 €

Finalno procjenjena tržišna vrijednost nepokretnosti koje su predmet procjene, upisanih u LN 4 KO Herceg Novi, dobijena korišćenjem tržišnog pristupa - primjenom metode direktnog poređenja iznosi ukupno (zaokruženo) **138.700,00 €**.

U skladu sa zadatkom procjene, a pod pretpostavkom da bi takvo interesovanje moglo postojati na tržištu, posebno je određena i tržišna vrijednost neizgrađenog zemljišta-dvorista oko objekata na kat.parc. 237 i 238 koje se sada nalazi u sklopu kat.parc. 237 KO Herceg Novi (površine 33 m²) koja iznosi (zaokruženo) **5000,00 € (151,51 €/m²)**.

5. ZAKLJUČAK


Ukupna (zaokružena) tržišna vrijednost predmetnih nekretnina je..... **138.700,00 €**.

Uvažavajući svrhu procjene, stanje na tržištu nekretnina, kao i karakteristike procenjivane nepokretnosti, mišljena sam da vrijednost dobijena tržišnim pristupom kroz komparativnu metodu predstavlja indikaciju Tržišne vrijednosti procenjivanih nepokretnosti na dan 22.02. 2023.godine.

Ovlašćeni procjenjivač

Zorica Ilić Mračević
dipl. inž.arh. Zorica Ilić Mračević, OP

Herceg Novi, 11.03.2023.g.



IZJAVA PROCJENJIVAČA

Potvrđujem (o):

- da su analize, mišljenja i zaključci u izvještaju o procjeni ograničeni samo pretpostavkama i ograničavajućim uslovima koji su u njemu navedeni i predstavljaju naše lične, nepristrasne i objektivne stručne analize, mišljenja i zaključke;
- da nemamo postojeći ili potencijalni udio u vlasništvu nad predmetom procjene i nemamo nikakav lični interes u odnosu na zainteresovana lica te da ne postoji sukob interesa sa naručiocem procjene;
- da je procjena vrijednosti nepokretnosti izvršena prema našem najboljem saznanju, na nepristrasan način, pri tome raspoložuci podacima sa tržišta koji se mogu smatrati korektnim i u potpunosti primjenjivim za potrebe ove procjene;
- da je naknada za obavljanje zadatka navedenog u izvještaju o procjeni nije uslovljena prikazivanjem unaprijed dogovorenih rezultata;
- da je procjena izvršena u skladu sa relevantnim regulatornim okvirom Crne Gore (Pravilnikom o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine, Sl.list CG", br. 126/22).
- da smo kao procjenjivači ovlašćeni i kvalifikovani u skladu sa sertifikatom koji dostavljamo u prilogu izvještaja o procjeni.

Ovlašćeni procjenjivač
Zorica Ilić
dipl. inž.arh. Zorica Ilić Mračević, OP

Herceg Novi, 11.03.2023.g.



2/22/23, 5:58 PM

eKatastar

Štampa

Korisnik: KORUSNIK

Datum i vrijeme Štampe: 22.02.2023 18:03

PODRUČNA JEDINICA
HERCEG NOVI

Datum: 22.02.2023 18:03
KO: HERCEG-NOVI

Prilog 1

LIST NEPOKRETNOSTI 47 - PREPIS

Podaci o parceli						
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan skica	Datum upisa	Potrebni ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m² Prihod
237	1				Porodična stambena zgrada NASLJEDE	21 0.00
237					Dvoršta NASLJEDE	33 0.00
238	1				Porodična stambena zgrada NASLJEDE	65 0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
"	SUBERAC CYJETANA	Sukorišćenje	1/2
"	SUBERAC MIRKO GOJKO	Sukorišćenje	1/2

Podaci o objektima i posebnim dijelovima objekta					
Broj/podbroj	Broj zgrade	Način korištenja Osnov sticanje Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
237	1	Porodična stambena zgrada GRADENJE	0	PRIZEMNA ZGRADA 21	
237	1	Stambeni prostor VIŠE OŠKOVA Gersonjera	1	Prizemlje 15	Susvojina 1/2 SUBERAC CYJETANA * Susvojina 1/2 SUBERAC MIRKO GOJKO *
238	1	Porodična stambena zgrada NASLJEDE	0	JEDNOSPATNA ZGRADA 65	
238	1	Stambeni prostor GRADENJE Jednosoban stan	1	Prizemlje 33	Svojina 1/1 SUBERAC MIRKO GOJKO * Susvojina 1/2 CHRISTOPHER LUKE BOHNAM * Susvojina 1/2 HEATHER RACHEL BOHNAM *
238	1	Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	2	Prvi sprat 50	

Podaci o teretima i ograničenjima						
Broj/podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa	Opis prava
237	0	1	1	Dvoršta	15.03.2001	Održavno plodouživanje U KOR.SUBERAC LAZARA JELKA IZ H-NOVI.
237	1	1	1	Stambeni prostor	04.11.2010	Održavno plodouživanje U KOR.SUBERAC LAZARA JELKA IZ H-NOVI.
238	1	1	1	Stambeni prostor	04.11.2010	Održavno plodouživanje U KOR.SUBERAC LAZARA JELKA IZ H-NOVI.
238	1	2	3	Stambeni prostor	28.11.2011	Zabilježba postupka PORESKOG POTRAŽIVANJA U IZNOSU OD 228,59€ U SUDSKOSTI SA 1/2 IDEALNOG DIJELA CHRISTOPHER LUKE BOHNAM IZ VELIKE BRITANIJE.
238	1	2	4	Stambeni prostor	01.12.2011	Zabilježba postupka PORESKOG POTRAŽIVANJA U IZNOSU OD 228,59€ U SUDSKOSTI SA 1/2 IDEALNOG DIJELA HEATHER RACHEL BOHNAM IZ VELIKE BRITANIJE.
238	1	2	5	Stambeni prostor	05.11.2021	Zabilježba poreskog potraživanja U IZNOSU OD 1055,41€ U MORIST OPŠTINE H NOVI BR.02-2-UP/5-100463/2021 OD 06.09.2021 GOD.U SUSVOJINA U OBIMU OD 1/2 HEATHER RACHEL BOHNAM.

2/22/23, 6:04 PM

eKatastar

Štampa

Korisnik: KORUSNIK

Datum i vrijeme štampa: 22.02.2023 18:10

Prilog 2

PODRUČNA JEDINICA
HERCEG NOVI

Datum: 22.02.2023 18:10
KO: HERCEG-NOVI

LIST NEPOKRETNOSTI 178 - IZVOD

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan skica	Datum upisa	Potpis ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ²	Priloh
610					Javni putevi ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA	403	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	CRNA GORA	Svojina	1/1
*	OPŠTINA HERCEG NOVI	Raspodjela	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima						
Broj/podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa	Opis prava
610	0		1	Javni putevi	26.03.2018	Zabilježba spora ZABILJEŽBA UPRAVNOG SPORA POKRENUTOG PRED UPRAVNIIM SUDOM CRNE GORE POD BILU.BIL.1293/2018 OD 26.02.2018 GOD.PO TUŽBI OPŠTINE H NOVI NA ILIJARINISTARSTVA FINANSIJA CRNE GORE BIL07-2-687/2016 OD 15.01.2018 GOD.

Podaci o aktivnim zahtjevima							
LN	Broj parcele	Podbr.	Zgrada	PD	Klas. znak	Broj zahtjeva	Godina/Komentar
	610	0	0		954	716	2017
							Sadržina
							O NASLJEDJIVANJU IZAPOK. KOVAČEVIĆ RADISAVA

2/22/23, 6:02 PM

eKatastar

Prilog 3

Štampa

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampa: 22.02.2023 18:08

PODRUČNA JEDINICA
HERCEG NOVI

Datum: 22.02.2023 18:08
KO: HERCEG-NOVI

LIST NEPOKRETNOSTI 178 - IZVOD

Podaci o parceli						
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan slike	Datum upisa	Potpis ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov is/cenja	Površina m ² Prihod
602/2					Neploдна zemljišta ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA	1295 0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Obim prava
*	CRNA GORA		Svojina 1/1
*	OPŠTINA HERCEG NOVI		Raspodjela 1/1

Podaci o teretima i ograničenjima						
Broj/podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa	Opis prava
602/2	0	1	1	Neploдна zemljišta	26.03.2018	Zahtjev za opoz. - ZABRANJENA UPRAVNOG SPORA POKRENUTOG PRED UPRAVNIM SUDOM CRNE GORE POD BR. U.BR. 1293/2018 OD 26.02.2018 GOD. PO TUŽBI OPŠTINE H NOVI NA ILI MINISTARSTVA FINANSIJA CRNE GORE BR.07-2- 687/2016 OD 15.01.2018 GOD.

Podaci o aktivnim zahtjevima							
LN	Broj parcele	Podbr.	Zgrade	PD	Klas. znak	Broj zahtjeva	Godina/Komentar
	602	2	0	954	716	2017	O NASLJEDJIVANJU IZAPOK. KOVAČEVIĆ RADISAVA

<https://www.ekatastar.me/ekatastar-web/action/search/knreportNew>

2/22/23, 6:07 PM

eKatastar

Štampanje

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampa: 22.02.2023 18:13

Prilog 4

PODRUČNA JEDINICA
HERCEG NOVI

Datum: 22.02.2023 18:13
KO: TOPLA

LIST NEPOKRETNOSTI 494 - IZVOD

Podaci o parceli						
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Slike	Datum upisa	Potrebni ulica i katastr. broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ² Prilog
2583/1		18		TOPLA	Nekategorisani putevi ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA	9915 0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
.	OPŠTINA HERCEG NOVI	Korišćenje	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Prilog 5



Црна Гора
Општина Херцег Нови
Кабинет Предсједника општине

Трг маршала Тита 2
85340 Херцег Нови, Црна Гора
Т.: +382 31 321 052
Ф.: +382 31 323 517
www.hercegnovi.me

Број: 01-1-018-282/23

10.02.2023.

За: Гђа Зорика Илић Мрачевић, овлашћени процјенјивач
Herceg Novi

Предмет: Захтјев за процјену тржишне вриједности непокретности

Poštovana,

Molimo Vas da, za potrebe eventualnog otkupa, izvršite procjenu tržišne vrijednosti nepokretnosti - zemljišta i objekata na zemljištu, odnosno kuće površine 86 m² i dvorišta površine 30 m² na kat. parc. 237 i 238 KO Herceg Novi.

Nalazom je potrebno precizirati posebno cijenu zemljišta na toj lokaciji kao i vrijednost cijele nepokretnosti.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK OPŠTINE

Stevan Katić



Sertifikat ovlaštenog procjenjivača



Institut ovlaštenih procjenjivača Crne Gore
The Institute of Certified Valuers of Montenegro

SERTIFIKAT / CERTIFICATE

Ovim se potvrđuje da je
This is to certify that

Zorica Ilić Mrčević

u skladu sa Minimumom zahtjeva za obrazovanjem IOPCG-a, stekla status
according to the ICVM Minimum educational requirements, is admitted to use the title of

OVLAŠĆENOG PROCJENJIVAČA CERTIFIED VALUER

u oblasti procjene nekretnina
in the real estate valuation field

Registarski broj sertifikata / Certificate registration number:
IOPCG-N-021-2025

Izdat / Issued on: 29.05.2020.

Važi do / Valid until: 29.05.2025.



Institut ovlaštenih procjenjivača Crne Gore - Bulevar Ivana Crnojevića 65 - 81000 Podgorica - Crna Gora

Polisa za osiguranje od odgovornosti



Broj polise: 6-42947
Zamjena polise: 40370
Vrsta osiguranja: Ostale odg.
Sifra osiguranja: 1300
Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnik broj: 660729
Mjesto: Podgorica
Datum: 21.06.2022

POLISA
za osiguranje od odgovornosti

Ugovarač osiguranja: Ilić Mračević Zorica, 85340 Herceg Novi, Igalo, Sava Ilića 11
JMBG:1503981235016

Osiguranik: Ilić Mračević Zorica, 85340 Herceg Novi, Igalo, Sava Ilića 11
JMBG:1503981235016

Početak osiguranja: 20.7.2022 Prestanak osiguranja: 20.7.2023 Dospjeće: 20.07
Tarifa i tarifna grupa: Suma osiguranja: 5.000,00 Premija osiguranja: 54,00

Osiguranje je zaključeno prema priloženim uslovima. Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom.
Osiguranik potvrđuje da je kod zaključenja ovog ugovora primio naznačene uslove.

Redni broj	Osigurava se	Suma osiguranja (€)	Ukupan limit za trajanje osiguranja	Premija osiguranja (€)
1	Ostala osiguranja od odgovornosti			
1	Opšte odgovornosti - razne delatnosti -Odgovornost procjenjivača nekretnina i opreme Opšte odgovornosti - razne delatnosti, Osiguranjem od profesionalne odgovornosti pruža se osiguravajuće pokrivenje za učinjeni profesionalnu grešku, nesavjestan ili nestručan postupak, odnosno propust davalaca usluga (osiguravanih). Ovim osiguranjem mogu se osigurati pravna i fizička lica koja pružaju usluge u svojstvu procjenjivača-procjenitelja za štete koje proisteknu kao posledica učinjene profesionalne greške, nesavjesnog ili nestručnog postupka, odnosno propusta koji je u suprotnosti sa pravilima struke. -Suma osiguranja predstavlja maksimalnu obavezu Osiguravača po štetnom događaju i iznosi 5.000 Eur Suma osiguranja: 5.000,00 Agregatni limit: 5.000,00 Teritorijalno pokrivenje Crna Gora - Napomena :Frانشiza (Učešće u šteti) je 10%, 1.1 Popust za smanjenje broja suma osiguranja u zbirnom limitu	5.000,00	5.000,00	90,00
	Ukupno:			54,00
				PREMIJA OSIGURANJA
				54,00
				Porez:
				4,86
				UKUPNO ZA UPLATU:
				58,86

NAPOMENA:
Ovlašteni Procjenjivač nekretnina Zorica Ilić Mračević, N-001-0520
Osiguranik učestvuje u svakoj šteti sa 10% minimum 100,00 eur.
Osiguravajuće pokrivenje shodno Uslovima osiguranja važi samo i isključivo ukoliko je Osiguranik u trenutku nastanka osiguranog slučaja posjedovao važeću licencu za obavljanje djelatnosti. Osiguranik je dužan da, na zahtjev Osiguravaca, dostavi licencu koja je bila važeća na dan nastanka osiguranog slučaja. Ukoliko na dan osiguranog slučaja Osiguranik nije posjedovao važeću licencu za obavljanje djelatnosti Osiguravac nema obavezu isplate naknade štete.

Broj polise: 6-42947
Zamjena polise: 40370
Vrsta osiguranja: Ostala odg.
Šifra osiguranja: 1300
Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnički broj: 680729
Mjesto: Podgorica
Datum: 21.06.2022

Ugovarač osiguranja: Ilić Mračević Zorica, 85340 Herceg Novi, Igalo, Sava Ilića 11
JMBG:1503981235016

Osiguranik: Ilić Mračević Zorica, 85340 Herceg Novi, Igalo, Sava Ilića 11
JMBG:1503981235016

Posebna ugovaranja, zaštitne mjere i klauzule:

Ovom polisom isključuje se osiguravajuće pokriva za sve štete, odgovornost, troškove, novčane i druge kazne koje su direktno ili indirektno prouzrokovane ili povezane sa bilo kojom prenosivom bolešću koja je proglašena kao pandemija ili epidemija od strane Svjetske zdravstvene organizacije i/ili od strane nadležnog državnog organa.

Premija osiguranja 58,86 € obračunata za period od 20.07.2022 do 20.07.2023 plaća se prema ispostavljenoj fakturi. Ugovarač osiguranja potpisom na polisi potvrđuje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o osiguranju.

Osiguravatelj zadržava pravo isprave računa i drugih grešaka saradnika.
Polisom osiguranja po ovoj polisi je izdat 24-og dana datuma nastanka štete na polisi kao datum početka osiguranja, ali ne prije izlaska 24-og dana dana uplate premijalnog obroka definisanog opštim planom koji čini sastavni dio ovog polisa. Isto tako Ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od izlaska 24-og dana dana nastanka štete kao datuma premijalnog obroka ne uplati premiju osiguranja, smatra se da osiguranje nije bilo zaključeno, te se predmetni polis istekom narednog perioda automatski smatra nevažećim bez obaveza starije epizone Društva.
U slučaju iz prethodnog stava, Osiguravatelj nema pravo da zamijeni zastupnika osiguranja, osimom da nije pruženo osiguravajuće pokriva, Ugovarač osiguranja je saglasan da osiguravatelj može izvrši obradu ličnih podataka koje prihvati po osnovu ovog ugovora o osiguranju, kao i da ima pravo proslediti na obradu povezanom pravnom licu, odnosno pravnom licu angažovanom u izvršavanju poslova koje su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.
Navedeno u odnosu na ostale odredbe ovog ugovora, ovaj ugovor o osiguranju pruža pokriva u mjeri u kojoj osiguravajuća pokriva ne krši bilo koje ekonomske, trgovinske ili finansijske sankcije ili embarga Sjedinjenih Država, Evropske Unije, ili bilo kojeg lokalnog zakonodavstva koje se primjenjuje na ugovornu stranu. Ovo isključanje se takođe primjenjuje na ekonomske, komercijalne ili finansijske sankcije ili embarga koje su objavile Sjedinjene Američke Države ili druge zemlje, u mjeri u kojoj njemu u suprotnosti sa zakonodavstvom Evropske Unije ili lokalnim zakonodavstvom.
Polisa je ponovljena sa istovjetnim pečatom i potpisom lica ovlaštenih za potpisivanje u ime Osiguravatelja na ovoj Polisi, i lič imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo ovjerenog potpisa i originalnog pečata.

Wladimir Božić
Za Osiguravača



M.P.


Za Ugovarača



ŽIRO RAČUN

SUBERIC A. CVJETANA
JMBG: [REDACTED]

BR ZIRO RACUNA
[REDACTED]



INSTRUKCIJE ZA USMERAVANJE
PRILIVA
PAYMENT INSTRUCTIONS



Ver 260419

22.09.2023

GOJKO ŠUBERIĆ

Molimo Vas da prilikom usmeravanja deviznih priliva u EUR na račune OTP BANKA SRBIJA A.D. Novi Sad postupite prema sledećim instrukcijama:

In order to remit EUR amounts to your account with OTP BANKA SRBIJA A.D. please proceed according to the bellow instructions:

56A: Intermediary:

COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN
SWIFT CODE: COBADEFF

57A: Account with institution:

OTP BANKA SRBIJA A.D.
SWIFT CODE: OTPVRS22

59: Beneficiary Customer:

/RS35325934170288035603
GOJKO ŠUBERIĆ



S poštovanjem / Kind regards,
OTP BANKA SRBIJA A.D.

Vaša OTP banka Srbija

www.otpbanka.rs



CRNA GORA
NOTAR
ALEKSANDRA KRIVOKAPIĆ KUHAR
HERCEG NOVI
UL. NJEGOŠEVA BR.16

UZZ 1311/2023

POTVRDA OTPRAVKA DIJELA IZVORNIKA

Ja, notar Aleksandra Krivokapić Kuhar,-----

POTVRĐUJEM-----

-da sam ovaj **otpravak dijela akta**, iz predmeta **UZZ 1311/2023**, uporedila sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran sa izvornikom osim na stranama 5 i 6 rubruma V /pet/ gdje je u ovom otpravku izostavljena clausula intabulandi.-----

Otpravak je ovjeren, sastoji se od 9 /devet/ strana i 10 priloga po nalogu stranaka, sačinjen je za **kupca**. -----

Herceg Novi, 10.10.2023. godine /desetog oktobra dvije hiljade dvadeset treće/.-----

